



Broj: 02-04-9846-6/25
Sarajevo, 27.03.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a u vezi sa članom 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/22 i 8/24), člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), kao i Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko - sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24) Vlada Kantona Sarajevo, na **69.** sjednici održanoj **27.03.2025.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko - sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo u 2024. godini.
2. Izvještaj iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Nihad Uk

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.



Na osnovu člana 13. tačka b. i člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), saglasno članu 13. tačka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) te na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 23/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22 i 47/24 – Ispravka). Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana _____ godine , povodom razmatranja Izvještaja o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo za 2024. godinu, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo u 2024. godini

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Broj:

Elvedin Okerić

Sarajevo, _____ 2025.godine

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zaključka sadržan je u članu 13. tačka b. i člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 28/04, 31/04, 6/13 i 31/17), članu 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), članu 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 31/22 i 8/24), Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24) i članu 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 14/20, 16/22, 17/22 i 47/24 - Ispravka).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Članom 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 31/22 i 8/24), a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), utvrđeno je pravo osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoći i pravo na korištenje lijekova, kroz Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» br. 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24).

Detaljna realizacija Odluke iskazana je kroz Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo u 2024. godini uz detaljna poređenja sa prethodne dvije godine, što je radi preglednosti iskazano i tabelarno.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u potpunosti riješilo sve pristigle zahtjeve RVI-a sa područja Kantona Sarajevo u najkraćem vremenskom roku na zadovoljstvo ove specifične grupe.

U 2024. godini urađena je Dopuna Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 23/24), od aprila iste godine potpuna elektronizacija e-crvenog recepta a intenzivno se radi i na elektronizaciji kompletne Odluke.

Finansijski gledano, u 2024. godini je manje sredstava odobreno za potrebe RVI-a po Odluci o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo kontinuirano radi na prevenciji, organizaciji i unaprijeđenju servisa za RVI.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Health

IZVJEŠTAJ

O IMPLEMENTACIJI ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO – SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO U 2024. GODINI

Sarajevo, mart 2025. godine



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243
Web: <http://mz.ks.gov.ba>, E-mail: mz@mz.ks.gov.ba

1/11



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243
Web: <http://mz.ks.gov.ba>, E-mail: mz@mz.ks.gov.ba

I UVOD

Obim prava ratnih vojnih invalida sa područja Kantona Sarajevo na medicinska sredstva i lijekove je utvrđen članom 8. Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br: 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24), kojim je utvrđena lista medicinskih sredstava i lijekova: medicinske indikacije, nadležnost ljekara za propisivanje medicinskih sredstava, količine, rokovi korištenja i učešće Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Ratni vojni invalidi sa područja Kantona Sarajevo pomenutom Odlukom ostvaruju pravo na specifične lijekove i oslobađanje participacije za lijekove sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

U skladu sa pomenutom Odlukom, u cilju ostvarivanja zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida, vrši se ovjera recepata za lijekove, ortopedska medicinska sredstva, medicinsko sanitetske sprave i materijale, prema medicinskim indikacijama, a po preporuci ljekara specijaliste.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo kontinuirano dobiva i rješava pojedinačne zahtjeve ratnih vojnih invalida, kao i zahtjeve upućene od strane Udruženja ratnih vojnih invalida/ratni vojni invalidi paraplegičari Kantona Sarajevo radi zadovoljavanja njihovih potreba.

Na području Kantona Sarajevo prema podacima Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo ima oko 9000 ratnih vojnih invalida od toga oko 1000 amputiraca, 57 ratna vojna invalida – paraplegičara, od kojih je 49 u Udruženju RVI paraplegija.

Rad sa strankama obavlja se kontinuirano kroz ovjeru recepata, prijem i obradu zahtjeva za ortopedska medicinska sredstva, zahtjeva za jednomjesečne i tromjesečne potrebe medicinsko – sanitetskog materijala, vođenje evidencije i baze podataka, kontrolu i provjeru ovjerenih recepata i obrazaca te fakturisanje naloga pristiglih na naplatu.

II - IMPLEMENTACIJA ODLUKE

Odluka o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo se počela primjenjivati odmah po usvajanju (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br: 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24), te od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo usvajanjem Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br: 22/20, 30/21, 42/22, 48/22, 21/23, 1/24).

Potrebe ratnih vojnih invalida realizuju se putem posebnog obrasca za te namjene, obrazac RVIO-04, na kojima ljekar specijalista, prema medicinskim indikacijama, a u skladu sa potrebama RVI, preporučuje medicinsko sredstvo ili medicinsko – sanitetska sredstva.

Pomenutom Odlukom ratni vojni invalidi sa područja Kantona Sarajevo imaju prava na :

1. Medicinska sredstva,
2. Specifične lijekove,
3. Medicinsko – sanitetska sredstva.

1. Medicinska sredstva

Po osnovu proširenog obima prava nabavka medicinskih sredstva za ratne vojne invalide obezbjeđuje se putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, te su to slijedeća medicinska sredstva:

- Proteze za gornje ekstremitete (šaka, podlakatna proteza elektronska i radna, egzartikulacija lakta, nadlakatna, egzartikulacija ramenog zgloba),
- Proteze za donje ekstremitete (djelimična amputacija stopala, proteza stopala za umjerenu i visoku aktivnost sa karbonskim stopalom, podkoljena proteza,



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243
Web: <http://mz.ks.gov.ba>, E-mail: mz@mz.ks.gov.ba

- egzartikulacija koljenog zgloba i, nadkoljena proteza sa pneumatskim koljenom, i egzartikulacija zgloba kuka, ortopedske cipele uz protezu),
- Endoproteze (endoproteza za kuk, za koljeno, rame, lakat),
- Aparati za gornje ekstremitete (ortoza za šaku sa mehaničkom funkcijom, radijalis aparat od plastične mase i dvodjelna ortoza za ruku sa mehanizmom fleksije i ekstenzije),
- Pomagala (navlake za bataljak, silikonske čarape, podlakatne i podpazušne štake, hodalice).
- Invalidska kolica na mehanički pogon, te elektromotorna kolica, kao i pripadajući rezervni dijelovi (gume vanjske i unutrašnje, akumulator, kočnice i felge),
- Antidekubitalni zračni gumeni jastuk i antidekubitalni zračni gumeni madrac,
- Sanitarna sredstva (kolica za kupanje, kran za kupanje, lift za kupanje),

Svi zahtjevi se nastoje protokolirati, obraditi i izdati odmah.

Tokom 2024. godine ukupno je obrađeno 4709 zahtjeva, što je 0.99 % više zahtjeva nego prethodne 2023. godine.

Tabela broj 1: Ovjerena/izdata ortopedska medicinska sredstva po godinama

Redn i broj	ORTOPEDSKA, MEDICINSKA SREDSTVA I MEDICINSKO - SANITETSKI MATERIJAL	BROJ ODOBRENIH ZAHTJEVA 2022.	BROJ ODOBRENIH ZAHTJEVA 2023.	BROJ ODOBRENIH ZAHTJEVA 2024.
1	Ortopedska sredstva, medicinska sredstva	4590	4524	4709
2	Broj zahtjeva Tromjesečne potrebe za RVI paraplegičare	236	190	192
	UKUPNO	4.826	4.714	4901

Način vođenja baze podataka i uvođenja sistema evidencije, a koju je sačinio Zavod za informatiku Kantona Sarajevo, sistem prati broj odobrenih medicinskih sredstava, broj aktivnih korisnika, ortopedske kuće u kojima se realizuju prava iz Odluke, vrijeme ostvarivanja na pomagala i druge mnogostruke informacije.

Jasne pokazatelje kroz zadnje tri godine možemo pratiti i vidimo u tabeli 2 i 3, analiza po odobrenim stavkama.



Tabela broj 2: Ovjerena/izdata ortopedska medicinska sredstva prema vrsti

Broj	Vrsta ortopedskog medicinskog sredstva	Broj ovjerenih 2022.	Broj ovjerenih 2023.	Broj ovjerenih 2024.
1	Naočale (okvir i stakla)	707	652	702
2	Ortopedske cipele uz protezu/ortozu	648	717	752
3	Navlake za bataljak	1646	1390	1309
4	Podkoljena proteza	94	80	81
5	Nadkoljena proteza egzartikulacija koljenog zgoba	32	25	42
6	Proteza stopala	6	7	20
7	Gel liner	414	468	518
8	Slušni aparat	51	58	67
9	Štuke metalne podlakatne	136	146	144
10	Očna proteza (staklena i akrilatna)	5	3	2
11	Nadlakatna proteza, podlakatna proteza, proteza šake	1	5	2
12	Invalidska kolica na mehanički pogon visokofunkcionalna	11	62	21
13	Mioelektronska proteza podlakatna	4	3	0
14	Hessing aparat	2	1	1
15	Proteza stopala napredna	13	7	1
16	Električna kolica	0	1	2
17	Proteza stopala djelimična	4	4	4
18	Egzartikulacija kuka	4	1	0
19	Peronealni aparat	59	26	25
20	Kran za kupanja	0	0	1
21	AD jastuk i madrac	12	65	28
22	Kolica za kupanje	5	3	9
23	Mider	1	3	3
24	Silikonske čarape	4	5	5
25	Ortopedske cipele po gipsanom modelu jednostrano	0	0	12
26	Ortopedske cipele po gipsanom modelu obostrano	0	0	17
27	Ortopedske cipele sa povišenjem preko 2.5 cm	0	0	37

Tabela 2. pokazuje strukturu i dinamiku ovjere u zadnje tri godine, medicinskih sredstava koja se obezbjeđuju kategoriji RVI/RVI paraplegičarima. Uvidom u konačne brojeve dolazi se do podatka da se od ukupno ovjerenih sredstava usmjeravalo za ovjeravanje stavke naočale u finansijskom iznosu od 123.201,00 KM za 702 RVI korisnika različitih grupa invalidnosti, te ostatak iznosa od ukupno potrošenih sredstava ide za najteže kategorije invalida, realizaciju medicinskih sredstava za najteže kategorije RVI/RVI paraplegija, 100% I i II grupa, te grupe od 60% - 90% invaliditeta.

Važno je napomenuti, što je prikazano u tabeli 2., da je nakon Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 23/24) prvi put omogućeno da ostvare pravo na ortopedske cipele po



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243
 Web: <http://mz.ks.gov.ba>, E-mail: mz@mz.ks.gov.ba

gipsanom modelu jednostrano, obostrano te sa povišenjem preko 2.5cm, te samim tim utiče na kvalitetniji život ove populacije.

Tabela broj 3: Broj pojedinačnih odobrenih zahtjeva za pomagala po mjesecima

Mjesec	Broj zahtjeva 2022.	Broj zahtjeva 2023.	Broj zahtjeva 2024.
Januar	444	353	385
Februar	266	329	363
Mart	500	484	428
April	388	354	484
Maj	357	368	323
Juni	393	409	456
Juli	400	308	420
August	351	376	300
Septembar	398	403	364
Oktobar	419	391	438
Novembar	347	354	398
Decembar	327	395	449
Ukupno zahtjeva	4590	4524	4808

Tokom 2024.godine, mjesečno se obradilo i odobrilo u prosjeku 400 zahtjeva bez uključivanja kvartalnih potreba za kategoriju ratnih vojnih invalida paraplegija, što neznatno uvećava broj obrađenih zahtjeva ako ih posmatramo na mjesečnom nivou, te iznosi u prosjeku 465 mjesečnih zahtjeva ili total od 5.576 obrađenih zahtjeva u 2024. godini za sve ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo. (uključivši sve zaprimljene zahtjeve).

Ukupan broj aktivnih korisnika u 2024. godini je 2486 ratnih vojnih invalida, što je znatno povećanje u odnosu na 2023. godinu kada je aktivno bilo 1151 korisnika, sa napomenom da je u 2024. godini, osim što je proširena Odluka o dopunskim pravima i tako prvi put imamo RVI koji se zbog toga pojavljuju u registru, druga činjenica je da i jednomjesečni zahtjevi kao i recepti su u ovom statističkom podatku što do sada nije bio slučaj.

Važna napomena je da se povećava broj i vrsta potreba za medicinskim sredstvima, jer ratni vojni invalidi sa prirodnim procesom starenja te komorbiditeta u skladu sa godinama i ratnim povredama nažalost javljaju se sve češće sa značajnim pogoršanjima u potrebi za novom vrstom medicinskih sredstva.

2. Medicinsko sanitetska sredstva i materijali

Ratni vojni invalidi – paraplegičari i u toku 2024. godine ostvarili su pravo na medicinsko – sanitetska sredstva i materijale u skladu sa Odlukom o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo se počela primjenjivati odmah po usvajanju (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br: 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24)

- Pelene,
- Stalni Foley kateter,
- Jednokratni kateter,



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243
Web: <http://mz.ks.gov.ba>, E-mail: mz@mz.ks.gov.ba

- Kese za urin sa ispustom,
- Urin vrećice uz nogu,
- Urinar sa trakom ili samoljepljivi,
- Gel za kateteriziranje,
- Nesterilne rukavice,
- Sterilne gaze,
- Zavoji,
- Flasteri,
- Sredstva za dezinfekciju,
- Podloge za bolesnike.

Sredstva za obezbjeđenje medicinsko – sanitetskog materijala za ratne vojne invalide – paraplegičare, obezbjeđuju se u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na iznos koji je utvrđen Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 22/20, 30/21, 42/22, 48/22, 21/23, 1/24), a kroz prošireni obim prava za ratne vojne invalide, dodatni iznos ovjerava Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

U cilju skraćivanja procedure, obezbjeđenje i ovjere potreba za ratne vojne invalide – paraplegičare vrši se u vidu tromjesečnih potreba, dok je 15 ratnih vojnih invalida u 2024. godini prema medicinskim indikacijama, a nakon pregleda ljekara specijaliste, vršilo nabavku medicinsko – sanitetskog materijala jedanput mjesečno ili putem ovjeravanja uvećanih dvomjesečnih ili tromjesečnih potreba.

Tabela broj 4: Broj zahtjeva za med-sanitetski materijal

R. b.	MEDICINSKA POMAGALA I MEDICINSKO - SANITETSKI MATERIJAL	BROJ ODOBRENI H ZAHTJEVA 2022.	BROJ ODOBRENIH ZAHTJEVA 2023.	BROJ ODOBRENIH ZAHTJEVA 2024.
1	Tromjesečne potrebe za RVI - paraplegičare	236	186	192
2	Jednomjesečne potrebe za RVI	204	221	211
	UKUPNO :	440	407	403

3. Lijekovi

Članom 6. Odlukom o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo se počela primjenjivati odmah po usvajanju (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br: 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24), ratni vojni invalidi su oslobođeni participacije za lijekove koji su utvrđeni B Listom lijekova Kantona Sarajevo.

Putem proširenog obima prava definisanog u Odluci primjenom tzv. crvenog RVI recepta ova specifična skupina oslobođena je plaćanja bilo kakve participacije odnosno ličnog učešća u cijeni lijeka, a razliku cijene do punog iznosa (iznos do 75%, 50% i 25%) snosi Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo. Razlika do punog iznosa cijene fakturisana je Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kroz tromjesečne uplate, u



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243
Web: <http://mz.ks.gov.ba>, E-mail: mz@mz.ks.gov.ba

četiri navrata u kalendarskoj 2023. godini što je u skladu sa Sporazumom o plaćanju između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Pored navedenog, za kategoriju RVI paraplegičara Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vrši ovjeru receptata za specifične lijekove utvrđene članom 8. Odluke, prema medicinskim indikacijama a po preporuci ljekara specijaliste i to:

- Baksofen tbl. (Lioresal), miorelaksans- za spazam mišića,
- Oxybutinin chloride tbl.(Ditropan) za urinarnu inkontinenciju i česti nagon za mokrenjem,
- Sildenafil tbl (Viagra, Dinamico, Revatio), tadalafil tbl.(Visarsin i Cialiv), kao i verdanafil tbl.(Levitra), kod erektilne disfunkcije,
- Antibiotici prema antibiogramu, bez obzira o kojem se antibiotiku radi,
- Liofilizirani lizat bakterije Escherichiae coli za liječenje i prevenciju ponavljajućih urinarnih infekcija

Važno je napomenuti, da je nizom sastanaka između Ministarstva zdravstva KS i ZZO KS te Medita d.o.o. pokrenut postupak realizacije, a u skladu sa Odlukom i Uredbom, elektronska realizacija „crvenog recepta“ čime se skratio put RVI-da od ljekara do aplikacije lijeka.

4. Pregled troškova

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo za implementaciju Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo u 2024. godini utrošilo je 3.803.959,43 KM što je za 3 % manje u odnosu na 2023. godinu kada je za iste namjene utrošeno 3.919.424,06 KM . Znatno uvećane je evidentirano u participaciji sredstava prema ZZO KS a manje za lijekove prema apotekama u odnosu na prethodne dvije godine.

Tabela broj 5: Budžet utrošenih sredstava za ortopedska pomagala, medicinsko - sanitetski materijal i lijekove:

Red. br.	MEDICINSKA SREDSTVA I LIJEKOVI	IZNOS	IZNOS	IZNOS
		2022.	2023.	2024.
1	Medicinska sredstva i medicinsko - sanitetski materijal	3.379.076,74	3.595.029,17	3.380.312,24
2	Lijekovi - MZ prema ZZO KS - Participacija	274.775,47	307.823,10	412.138,23
3	Lijekovi – MZ prema apotekama (lijekovi ovjereni u MZ)	19.396,26	16.571,79	11.508,96
	UKUPNO KM:	3.673.248,47	3.919.424,06	3.803.959,43

U skladu sa potpisanim ugovorima po Javnom pozivu, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u 2024. godini ostvarilo je sa pravnim subjektima ugovornu saradnju u skladu sa registrovanom djelatnosti od proizvođača do specijaliziranih prodavnica za promet ortopedskim i medicinskim



sredstvima, optičarske prodavnice. Takav Javni poziv za popisivanje ugovora je shodno najavljenom, ponovljen i za 2025. godinu.

Važno je istaknuti da je preko 95% novčanih sredstava utrošeno za potrebe najtežih kategorija ratnih vojnih invalida (proteze, invalidska kolica, medicinsko – sanitetski materijal).

III - AKTIVNOSTI PODUZETE NA UNAPREĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RATNIH VOJNIH INVALIDA U TOKU 2024. GODINE

Na planu unapređenja zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida u 2024. godini provedene su sljedeće aktivnosti:

- Sve aktivnosti iz 2023. godine su bez zastoja nastavljene i u 2024. godini.

- Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nastavilo je pratiti kvalitet isporučenog medicinskog sredstva kroz obrazac o isporuci medicinskog sredstva koji se prilikom fakturisanja mora dostaviti od strane ortopedskih kuća i specijalizovanih trgovina na malo medicinskim sredstvima, a sve u cilju unapređenja zdravlja ove specifične grupe i zadovoljavanja potpunih potreba.

- U skladu sa usvojenim Pravilnikom o kontroli propisivanja, izrade, isporuke, preuzimanja i korištenja medicinski sredstava ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 53/18) kojim je regulisano i formiranje Komisija za navedenu kontrolu, nastavila svoj rad tokom 2024. godine. Komisija nadgleda implementaciju nadležnih propisa i predmetnog Pravilnika i Odluke sa ciljem nadgledanja preuzimanja i kvaliteta medicinskih sredstava te zadovoljstvom krajnjeg korisnika. Sve uočene nepravilnosti su ispravljane, ukazivane te službeno evidentirane

- U toku 2024. godine su ratni vojni invalidi realizirali i preuzimali ovjerena / potrebna medicinska sredstva u skladu sa Javnim pozivom iz marta 2024. godine što je u skladu sa pomenutim Pravilnikom o kontroli propisivanja, izrade, isporuke, preuzimanja i korištenja medicinski sredstava ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 53/18). Procedura ugovaranja uspješno realizirana potpisivanjem jednogodišnjeg ugovora sa svim ortopedskim kućama koje su ispunile propisane kriterije i shodno svojoj registraciji, te u skladu sa predmetnim propisima koji uređuju ovu oblast, sa ciljem osiguravanja kvaliteta i obezbjeđenja potreba za medicinskim sredstvima svih ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo, te usklađivanja prava, obaveza i odgovornosti svih ugovorenih strana. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uz iznimne napore uspjelo obaviti kompletnu zakonsku proceduru te istovremeno bez zastoja i smetnji obezbjediti sve potrebe ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo.

- U toku 2024. godine donešena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 23/24).

- U toku 2024. godine uspostavljena je potpuna elektronizacija e-crvenog recepta

- Tokom 2024. godine intenzivno se radilo i trenutno radi na elektronizaciji svih odobrenja iz Odluke o proširenom obimu prava, a sve u cilju da se skрати put RVI-a u ostvarivanju njihovih prava (Sve ortopedske kuće i specijalizirane radnje se uvezuju u jedinstveni zdravstveni sistem pod ingerencijom ZZO KS a time i sa JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevo, JU Općom bolnicom Prim dr. Abdulah Nakaš, JU Dom zdravlja KS, svim apotekama u Kantonu Sarajevo te pod nadzorom i kontrolom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo)



IV - ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RATNIH VOJNIH INVALIDA KANTONA SARAJEVO

Na osnovu Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br: 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24), ratni vojni invalidi i paraplegičari u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo svakodnevno ostvaruju svoja prava na medicinska sredstva i lijekove. Ovjera se vrši na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove prema medicinskim indikacijama koje se propisuju na posebno utvrđenom obrascu RVIO_04.

Cijeneći posebne potrebe ove specifične skupine, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je intenzivno radilo na rješavanju svih pristiglih zahtjeva i obezbjeđenju svih potreba kako bi se unaprijedilo zdravlje ove populacije, prevenirale komplikacije i zaustavilo daljnje napredovanje postojećih bolesti i stanja.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je u potpunosti riješilo sve pristigle zahtjeve ratnih vojnih invalida sa područja Kantona Sarajevo u najkraćem vremenskom intervalu na zadovoljstvo ove specifične grupe.

Kontinuirano raditi na prevenciji, organizaciji i unaprijeđenju servisa za RVI kategorije, te sistemski i koordinirano reagovati u smjeru razvoja programa zdravstvene usluge, obaveznog i organizovanog zdravstvenog nadzora sveukupnog zdravlja za RVI 100% I kategorije i RVI paraplegija, kao i svih kategorija RVI i kompletnu boračku populaciju imajući u vidu životnu dob korisnika, te posljedice komorbiditeta u skladu sa povredama ili oboljevanjem boračke populacije.

Izrada uputstva o skraćenoj proceduri za sva ortopedska pomagala je jedan od ciljeva nastavka aktivnosti za 2024. godinu po uzoru na sprovedenu proceduru elektronizacije e-crvenog recepta.

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da je zdravstvena zaštita ratnih vojnih invalida sa područja Kantona Sarajevo kvalitetna, te da sa istom dinamikom unaprijeđenja treba nastaviti i u narednom periodu.

S ciljem da se dalje poboljšanja zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida i ratnih vojnih invalida-paraplegičara, a sve u skladu sa predmetnom regulativom i legislativom uz gore navedeno, Ministarstvo zdravstva KS predlaže da se usvoje slijedeći prijedlozi i nastavi sa slijedećim aktivnostima:

Model integracije e -RVI

1. Elektronsko propisivanje medicinskih sredstava

Kroz informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo omogućiti elektronsko propisivanje medicinskih sredstava uz saradnju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, članom 8. Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida na medicinska sredstva, kako bi ratni vojni invalidi i paraplegičari sa područja Kantona Sarajevo brže i efikasnije ostvarili svoja prava na medicinska sredstva

2. Elektronsko ovjeravanje i izdavanje medicinskih sredstava

Implementirati elektronsko ovjeravanje svih medicinskih sredstava kroz implementiranje e-rvi pri Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pa do mjesta preuzimanja potrebnog



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243
Web: <http://mz.ks.gov.ba>, E-mail: mz@mz.ks.gov.ba

10/11

medicinskog sredstva. Ovim putem bi u potpunosti uvezali sistem, kroz implementaciju istog sistema mogućnost ovjeravanja i izdavanja e- RVI Sistem-a značajno bi unaprijedio , jako skratio put ratnih vojnih invalida od propisivanja – ovjere – do preuzimanja potrebnog medicinskog sredstva, putem ugovorenih apoteka ili specijalizirane prodavnice registrovane za promet medicinskim sredstvima/ ortopedskim sredstvima ili kod registrovanih proizvođača protetike, a sve u skladu sa potrebama te medicinskim sredstvima utvrđenim članom 8. Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida na medicinska sredstva.

Osim potpuno jednostavanog puta za ratne vojne invalide, ovakav e-rvi sistem bi pružio vrlo efikasan uvid u sistem upravljanja, te automatsku mogućnost razvijanja bolje zdravstvene zaštite za ovu vrlo senzitivnu populaciju.

3. Centralizacija zdravstvenih usluga za ratne vojne invalide Kantona Sarajevo

Potpuno centralizirati i definisati jedinstveno mjesto za sve medicinske usluge, informacije ili pregled zdravstvenih profesionalaca, medicinskih specijalista za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, po predmetnoj Odluci o proširenom obimu prava RVI/ RVI paraplegija na medicinska sredstva, kako bi što jednostavnije i efikasnije ostvarili svoja prava te unaprijedili kompletnu zdravstvenu zaštitu i skrb za senzitivnu i zaslužnu kategoriju RVI i RVI paraplegija sa područja Kantona Sarajevo, što je prioritet Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Sve aktivnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo se poduzimaju i planiraju poduzimati prvenstveno u skladu sa zajedničkim dogovorom sa predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida i Udruženja paraplegija RVI, te u koordinaciji nadležnog resora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, te u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i svih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo.

Kontinuitet kvaliteta kao imperativ u svim navedenim procesima sve do ugovaranja po Javnom pozivu je strategija obezbjeđenja kvaliteta, put kojim se nastavljaju rukovoditi procesi u narednom periodu. Putem ugovaranja po Javnom pozivu obezbjeđuje se put kvaliteta procesa, ugovaranje sa pravnim subjektima registriranim za ovu oblast, te u skladu sa predmetnim propisima za ovu oblast, što je imperativ radi senzitivnosti populacije ratnih vojnih invalida kroz obezbjeđenje najboljeg kvaliteta i najbolje zdravstvene skrbi, te obezbjeđenje istog. Putem Javnog poziva za ugovaranje sa pravnim subjektima, registrovanim za predmetnu oblast te licenciranim i ovlaštenim proizvođačima, i pravnim subjektima a sve u skladu sa predmetnim propisima za ovu oblast, kao dodatno mjera obezbjeđenja kontinuiteta kvaliteta zdravstvene zaštite vezane za predmetnu oblast, što je prioritet za naše najzaslužnije građane - ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo.

Broj: 10-33-6516/24

Sarajevo, 18.03.2025. godine

 **MINISTAR**
[Redacted]
Prim. mr sci. dr. med. Enis Hasanović
[Redacted]

ODLUKU**O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE
ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA,
MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I
MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA
PODRUČJA KANTONA SARAJEVO****I - OSNOVNE ODREDBE****Član 1.**

Ovom odlukom se utvrđuje prošireni obim prava na korištenje/nabavku ortopedskih pomagala i njihovu opravku, lijekova i sanitetskog materijala za ratne vojne invalide, kao i posebni medicinsko-sanitetski materijal za ratne vojne invalide-paraplegičare, sa područja Kantona Sarajevo, kao i način i postupak ostvarivanja ovih prava.

Finansiranje prava iz stava 1. ovog člana se obezbjeđuje u punom iznosu, na način i u skladu sa ovom odlukom.

Član 2.

Obim prava iz člana 1. ove odluke, određuje se jedinstvenom listom pomagala, endoproteza, lijekova i medicinsko-sanitetskog materijala, a koji su utvrđeni prema vrsti, roku trajanja i cijeni koštanja.

Član 3.

Ratni vojni invalid ostvaruje pravo na ortopedsko pomagalo, odnosno endoprotezu, na osnovu medicinske indikacije i nalaza nadležne zdravstvene ustanove.

Ratni vojni invalid ostvaruje pravo na ortopedsko pomagalo, odnosno endoprotezu, nakon isteka roka korištenja, a na osnovu ličnog zahtjeva koji podnosi Ministarstvu zdravstva koji na temelju službene evidencije koju vodi o ratnim vojnim invalidima, cijeni opravdanost zahtjeva sa aspekta roka korištenja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo je dužno o zahtjevu iz prethodnog stava odlučiti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 4.

Ratni vojni invalidi imaju pravo na opravku ortopedskih pomagala i endoproteza, u punom iznosu na teret proizvođača u skladu sa ugovorom.

Ratni vojni invalid ima pravo na opravku ortopedskih i drugih pomagala utvrđenih ovom odlukom u punom iznosu a na teret sredstava izdvojenih na proširena prava ove kategorije osiguranika.

Član 5.

Ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na specifične lijekove utvrđene ovom odlukom, a koje propisuje doktor porodične medicine, na osnovu prijedloga i nalaza specijaliste određene grane medicine.

Ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na lijekove na posebnom obrascu recepta koji je crvene boje.

Član 6.

Ratni vojni invalidi se oslobađaju participacije za lijekove propisane Odlukom o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/02 i 16/03).

Član 7.

Pravo na sanitetski materijal, ratni vojni invalid ostvaruje na osnovu nalaza i mišljenja doktora medicine u primarnom nivou

zdravstvene zaštite, gdje bi se za svakog RVI trebao otvoriti poseban karton za ortopedski i medicinsko-sanitetski pomagala.

**II - JEDINSTVENA LISTA ORTOPEDSKIH POMAGALA,
SANITARNIH SPRAVA I MATERIJALA, MEDICINSKE
INDIKACIJE, ROKOVI KORIŠTENJA I NJIHOVA CIJENA****Član 8.**

Osiguranim licima iz člana 1. ove odluke, po osnovu proširenog obima prava, u medicinski indiciranim slučajevima, priznaje se pravo na slijedeće:

Red. br.	Naziv pomagala	Rok korištenja u mjesecima	Učešće Zavoda u KM do:
1.	Proteze za gornje ekstremitete		
	- šaka		800,00
	- podlakatna,		1.500,00
	- exartikulacija lakta,		1.700,00
	- nadlakatna,		2.250,00
	- exartikulacija ramenog zgloba.		3.500,00
	Rok trajanja:	36	
2.	Proteze za donje ekstremitete		
	- djelimična amputacija stopala,		650,00
	- proteza stopala,		1.350,00
	- potkoljena,		3.500,00
	- exartikulacija koljenog zgloba,		4.500,00
	- natkoljena,		5.000,00
	- exartikulacija zgloba kuka.		5.500,00
	Rok trajanja:	36	
	- silikonski lajner	12	1.200,00
	Silikonski lajner se može odobriti nakon jedne godine korištenja proteze.		
	- ortopedski cipela uz protezu	12	200,00
	Indikacije za tač. 1. i 2.:		
	Protetska sredstva (proteze) služe za funkcionalnu i estetsku zamjenu izgubljenih dijelova ekstremiteta.		
	Uz protezu za gornji ekstremitet osigurano lice dobija kao terminalni nastavak funkcionalnu kuku ili vještačku šaku.		
3.	Endoproteze		
	a) proteza za kuk:		
	- standardna cementna totalna	trajno	1.300,00
	- bezcementna	trajno	2.900,00
	- reviziona	trajno	2.900,00
	b) proteza za koljeno ili rame	trajno	3.800,00
	c) endoproteza lakta	trajno	1.800,00
	Indikacije:		
	Standardna cementna totalna endoproteza za kuk, koljeno i rame obezbjeđuje se osiguranom licu kod kojeg je neophodna ugradnja iste u slučaju artroze zgloba, reumatoidnog artritisa, posttraumatskih stanja i kongenitalnih anomalija zgloba.		
4.	Navlaka za bataljak (6 komada)	12	72,00
5.	Silikonske čarape	6	100,00
6.	Aparati za gornje ekstremitete	48	
	- Ortoza za šaku sa mehaničkom funkcijom		350,00
	- Radijalis aparat od plastične mase		90,00
	- Dvodijelna ortoza za ruku sa mehanizmom fleksije i ekstenzije		550,00
7.	Štake	24	
	- metalne - podlakatne		35,00
	- drvene - potpazušne		65,00

Štake se obezbjeđuju ako se tim pomagalom omogućuje ili poboljšava kretanje (stajanje i hod).

8. Štap sa četiri (4) gume	36	35,00
Indikacije:		
- poremećaji donjih ekstremiteta koji ometaju kretanje ili dovode do pogoršanja zdravstvenog stanja usljed opterećenja pri svakodnevnim aktivnostima.		
9. Hodalica	60	180,00
10. Trapez za krevet	60	60,00
11. Antidekubitalni zračni gumeni jastuk	36	800,00
Indikacije:		
- nepokretne osobe koje se kreću samo pomoću kolica		
12. Antidekubitalni zračni gumeni madrac za krevet sa ili bez agregata	36	2.000,00
Indikacije:		
- nepokretne osobe, stalno vezane za krevet - kvadriplegija i paraplegija i drugi prema indikaciji		
13. Sanitarna pomagala	48	
- kolica za kupanje kod neadaptiranih kupatila ili		
		3.000,00
- kran za kupanje ili		
		5.000,00
- lift za kupanje		
		2.000,00
Indikacije:		
- teško funkcionalno onesposobljenje:		
- paraplegija,		
- kvadriplegija		
- koje zahtijevaju tuđu njegu i pomoć I (prvog) stepena		
14. Invalidska kolica:	48	
- na mehanički pogon		
		4.000,00
- aktivna kolica po mjeri za korisnike sa paraplegijom i obostranom amputacijom		
		4.000,00
- električna kolica sa elektromotorom		
		10.000,00
- ratnom vojnom invalidu, korisniku invalidskih kolica se obezbjeđuju i pripadajući rezervni dijelovi za invalidska kolica:		
- gume vanjske (velike i male) - par		
6		110,00
- gume unutrašnje (velike i male) - par		
6		30,00
- kočnice - set sa originalnim šarafima		
6		80,00
- felga bez obruča		
6		350,00
- akumulator za električna kolica		
12		1.000,00
- punjač za akumulator		
12		1.000,00
Indikacije:		
1. paraplegija i kvadriplegija nastala ranjavanjem,		
2. amputacija obje noge iznad koljena,		
3. amputacija obje noge ispod koljena, kada je protetisanje nemoguće ili je kontraindicirano iz medicinskih razloga,		
4. amputacija jedne noge, a zbog progresivnog oboljenja i predviđanja pogoršanja stanja druge noge, ne može se omogućiti hod i izvršiti protetisanje,		
5. kompletna ili teška uzetost donjih ekstremiteta, ili ako i pored aparata veći dio vremena provodi u kolicima,		
6. kompletna istostrana oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije indicirano iz drugih medicinskih razloga (srčana oboljenja i sl.).		
Ratnom vojnom invalidu se obezbjeđuje sobni ili poljski tip invalidskih kolica prema navedenim indikacijama.		
15. Mider platneni sa metalnim ili plastičnim pojačanjem	24	150,00
Indikacije:		
Platnena sa metalnim ili plastičnim pojačanjem propisuje se kod:		
- stečene deformacije kičmenog stuba		
- promjena na kičmenom stubu koje su posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti nastale za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH.		
16. Štap za slijepa lica	12	150,00
Štap za slijepa lica obezbjeđuje se, ako se tim pomagalom omogućuje ili poboljšava kretanje, stajanje i hod.		
17. Zaštitne naočale za slijepa lica - RVI	48	70,00

18. Očne proteze		
- staklena	24	260,00
- plastična (akrilatna)	36	550,00
Očna proteza obezbjeđuje se ratnom vojnom invalidu u slučaju gubitka oka i to:		

1. puna obična, u slučaju anoftalmosa,
2. ljuspasta u slučaju djelimičnog odstranjenja oka ili atrofije očne jabučice.

Ako standardni oblik i veličina očne proteze ne odgovara obliku ili veličini konjunktivne vrećice, izrađuje se očna proteza po mjeri.

Ratnom vojnom invalidu, može se obezbijediti orbitalna proteza u slučaju kada pored nedostatka očne jabučice, postoji i unakaženost spoljašnjeg dijela oka.

Ratni vojni invalid ima pravo na otopine za dezinfekciju i čuvanje očne proteze.

19. Korekciona stakla	30	50,00
-----------------------	----	-------

Indikacije:

Korekciona stakla obezbjeđuju se ratnom vojnom invalidu u slučaju hipermetropije i miopije.

Korekciona stakla mogu se ratnom vojnom invalidu obezbijediti i prije isteka utvrđenog roka trajanja za ovo pomagalo, ako doktor medicine - specijalista za očne bolesti utvrdi potrebu za promjenom stakla zbog promjene dioptrije za više od 0,5 dioptrije.

20. Standardni celuloidni armirani okviri za naočale	30	100,00
--	----	--------

21. Aparat za pojačanje sluha:	48	599,00
--------------------------------	----	--------

Indikacije:

Slušni aparat obezbjeđuje se ratnom vojnom invalidu sa ukupnim gubitkom sluha po F.S. više od 40%.

Slušni aparat se obezbjeđuje ratnom vojnom invalidu na osnovu nalaza i mišljenja doktora medicine-specijaliste audiologa odnosno specijaliste za bolesti uha, grla i nosa koji ima mogućnost da vokalnim i tonalnim audiološkim ispitivanjem kao i stručnim testiranjem karakteristika amplifikatora odredi rehabilitacioni efekat, osigura rehabilitacioni postupak i na osnovu toga utvrdi potrebu dodjeljivanja aparata određenih elektroakustičnih karakteristika koje će najbolje odgovarati u datom slučaju oštećenja sluha.

Ako ratni vojni invalid zahtijeva da mu se dodijeli slušni aparat drugog oblika (ugrađen u naočare, naušnice, šnal i sl.) sam snosi troškove razlike cijene između standardnog pomagala utvrđenog u ovoj odluci i onog koje sam izabere.

22. Parcijalna zubna proteza	24	150,00
------------------------------	----	--------

23. Totalna zubna proteza	48	300,00
---------------------------	----	--------

Indikacija za tač. 22. i 23.:

Zubna proteza u smislu tač. 22. i 23. ove odluke odobrava se ratnom vojnom invalidu samo u slučaju promjena i pogoršanja gornje i donje vilice, a što je posljedica ranjavanja nastalog za vrijeme službe u oružanim snagama RBiH, a u ostalim slučajevima se ostvaruje pravo u smislu Uredbe.

24. Kese za urin sa ispustom (noćna)	30 kom. mjesečno	60,00
--------------------------------------	------------------	-------

25. Urin-vrećice uz nogu	30 kom. mjesečno	180,00
--------------------------	------------------	--------

26. Urinar (kondom) sa tra-kom ili samoljepljivi	30 kom. mjesečno	100,00
--	------------------	--------

Indikacije za tač. 24., 25. i 26.:

Kesa za urin sa podlogom obezbjeđuje se, ako se savremenim metodama liječenja ne može regulisati valjano pražnjenje mokraćne bešike, odnosno u slučaju kad se pražnjenje mokraćne bešike nakon operativnog zahvata vrši preko vještačkog otvora na trbušnom zidu (urino stoma).

27. Stalni Foley kateter silikon 100%	3 kom. mjesečno	45,00
---------------------------------------	-----------------	-------

Indikacije:

Stalni foley kateter obezbjeđuje se ratnom vojnom invalidu ako je pražnjenje mokraćne bešike trajno nemoguće putem slobodne drenaže.

28. Jednokratni kateter 6 kom. dnevno 20,00

Uz kateter se obezbjeđuje:

- gel za kateteriziranje 6 kom. dnevno 20,00

- sterilne rukavice 6 pari dnevno

- nesterilne rukavice 2 para dnevno

- umjesto jednokratnog katetera, osigurati nabavku seta koji je jeftiniji i sadrži potrebno: kateter, gel za kateteriziranje, rukavice i urinsku kesu.

Indikacije:

Jednokratni kateter obezbjeđuje se ratnom vojnom invalidu ako je pražnjenje mokraćne bešike nemoguće putem slobodne drenaže i vrši se više puta dnevno.

29. Pelene kod osoba koje ne kontrolišu svinktere 2 dnevno 60,00

kod kvadriplegija

- podloge za bolesnike 2 dnevno 100,00

- muške pelene za

inkontinenciju kod paraplegije 2 kom. dnevno 60,00

30. Medicinsko-sanitetski materijal

- gaza, zavoji, flasteri i sredstva

za dezinfekciju za RVI 1,00 KM po komadu

RVI ostvaruju pravo na sanitetski materijal na osnovu nalaza i mišljenja nalaza ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine

Indikacije:

Kod hroničnih postoperativnih stanja odnosno povreda, uzrokovanih ranjavanjem, a kod kojih je potrebno permanentno previjanje i održavanje higijene rane, odnosno povrede.

31. Endotrahealna kanila 2 kom. na 12 mjeseci 350,00

Indikacije:

Endotrahealna kanila obezbjeđuje se ratnom vojnom invalidu kod izvršene traheotomije.

III - LISTA SPECIFIČNIH LIJEKOVA ZA RVI

Član 9.

RVI - paraplegičari imaju pravo i na specifične lijekove i to:

- LIORESAL tbl.

- VIAGRA

- ANTIBIOTICI - prema antibiogramu, bez obzira o kojem se antibiotiku radi.

Indikacije:

Lijek Lioresal tbl. obezbjeđuje se ratnom vojnom invalidu u slučaju spazma mišića, indiciran je kao miorelaksans, a Viagra se obezbjeđuje u slučaju erektilne disfunkcije.

Član 10.

Ratni vojni invalid, ima pravo na lijekove koje prema indikaciji koristi kao ostalu dnevnu terapiju, kao i druge lijekove prema potrebi, a po preporuci ljekara specijaliste.

IV - IZRADA, NAČIN KORIŠTENJA ORTOPEDSKIH POMAGALA, ENDOPROTEZA I STOMATOLOŠKO-PROTETSKIH SREDSTAVA

Član 11.

Ratni vojni invalidi imaju pravo na ortopedska pomagala i medicinsko-sanitetske sprave utvrđene u članu 8. ove odluke, a koji su odgovarajuće kvalitete i izrađeni od kvalitetnih materijala.

Član 12.

Invalidska kolica u smislu člana 8. tačka 14. ove odluke, ratni vojni invalid dobija uz revers sa obavezom vraćanja nakon prestanka korištenja zbog isteka roka, ili iz drugih razloga.

Član 13.

Ratni vojni invalid u medicinski indiciranim slučajevima, a na prijedlog ljekara specijaliste, ima pravo na zamjenu ortopedskog i drugog pomagala utvrđenog u članu 8. ove odluke i prije isteka roka utvrđenog ovom odlukom.

Član 14.

Nakon isteka roka utvrđenog u članu 8. ove odluke, utvrđuje se potreba za novim pomagalom i vrši se zamjena pomagala, a ratni vojni invalid je dužan da ga savjesno koristi.

Član 15.

Rokovi trajanja pomagala utvrđeni u članu 8. ove odluke računaju se od dana dobijanja pomagala.

V - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PROŠIRENIH PRAVA

Član 16.

Proširena prava ratnih vojnih invalida utvrđena ovom odlukom, finansiraju se iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo u iznosu od 30% i sredstava doprinosa obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 70%.

Član 17.

Na osnovu iskazanih potreba za proširena prava RVI, a koja proizilaze iz odredbe čl. 8. i 9. ove odluke, Ministarstvo će predvidjeti u budžetu Kantona Sarajevo potrebni iznos sredstava za ove namjene, a Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će takođe planirati ova sredstva u finansijskom planu za narednu godinu.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Prava koja nisu regulisana ovom odlukom, ratni vojni invalidi ostvaruju na način i u obimu utvrđenim Uredbom o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka.

Član 19.

Prava po osnovu ove odluke, u finansijskom smislu, se mogu koristiti u 70% kapaciteta u 2004. godini, a u punom finansijskom iznosu, nakon usvajanja budžeta Kantona Sarajevo za 2005. godinu.

Član 20.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajeva".

Broj 01-05-15260/04
27. maja 2004. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Meliha Alić, s. r.

Na osnovu čl. 22., 23. i 24. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/03), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 27. maja 2004. godine, donijela je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA USTAVNA PITANJA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

I

MUSTAFA PAMUK, razrješava se dužnosti člana Komisije za ustavna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, radi prestanka mandata.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 7. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/02, 28/03 i 15/05), a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97 i 7/02), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 5. aprila 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/04) u članu 1. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Pojmovi "ratni vojni invalid" i "ratni vojni invalid-paraplegičar", odnose se na oba spola".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 6. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Sredstva po osnovu ličnog učešća - participacije za lijekove propisane ratnom vojnom invalidu, u smislu stava 1. ovog člana, snosi Ministarstvo."

Član 3.

U članu 9. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"- ditropan tbl. 5mg".

U stavu 2. na kraju teksta, umjesto "tačke" stavlja se "zare" i dodaju riječi: "lijeke ditropan indiciran je kod urinarne inkontinencije i čestog nagona na mokrenje kod pacijenata sa nestabilnim mokraćnim mjehurom koji je uslovljen njegovom aktivnošću."

Član 4.

Članovi 10. i 12. se brišu.

Član 5.

U članu 16. Odluke, iza riječi: "Sarajevo", stavlja se "tačka", a ostali dio teksta se briše.

Član 6.

Član 17. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo će u budžetu Kantona Sarajevo, osigurati finansijska sredstva, potrebna za pokriće troškova za zadovoljavanje proširenog obima prava ratnih vojnih invalida, a koja su propisana u članovima 8. i 9. ove Odluke.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će osigurati finansijska sredstva za obim prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, koja su propisana Uredbom o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/04)."

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 1. januara 2006. godine.

Broj 01-05-14764/06
5. aprila 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Meliha Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), a u skladu sa članovima 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98, 36/98 i 47/98), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 5. aprila 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O USKLADIVANJU STATUSA PREDUZEĆA CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom Osnivač Kanton Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 (u daljnjem tekstu: Osnivač) usklađuje oblik, firmu i način upravljanja Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon), utvrđuje visinu osnovnog kapitala, vrši usklađivanje djelatnosti Preduzeća u unutrašnjem prometu u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i vrši upis prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa Zakonom.

Član 2.

Preduzeće Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo djelovat će kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Preduzeće).

Član 3.

Preduzeće je pravni sljednik Centra "Skenderija" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, registrovanog Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/1-5183/00 od 4. 9. 2000. godine i ima svojstvo pravnog lica sa pravnom i poslovnom sposobnošću.

Član 4.

Preduzeće obavlja djelatnost sa imovinom koja mu je data na upravljanje, a koja je cjelokupno vlasništvo Osnivača.

II - FIRMA I SJEDIŠTE PREDUZEĆA

Član 5.

Preduzeće će poslovati pod firmom: Kantonalno Javno preduzeće Centar "Skenderija" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo.

Skraćeni naziv: KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo.

Član 6.

Sjedište Preduzeća je u Sarajevu, u ulici Terezija bb.

Član 7.

Preduzeće ima pečat okruglog oblika u kome je ispisan puni naziv firme i štambilj četvrtastog oblika, koji sadrži puni naziv firme, a služi za ovjeru prijema podnesaka (akata).

Vrstu pečata i štambilja, način upotrebe i čuvanje utvrdit će se općim aktom koji donosi Uprava Preduzeća.

II. OSTVARIVANJE PRAVA

Član 4.

(Rješavanje o pravima)

- (1) Povratnici koji su ostvarili prava iz člana 1. ove odluke, zadržavaju ta prava povratkom u mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.
- (2) Po zahtjevima za ostvarivanje prava iz člana 1. ove odluke u prvostepenom upravnom postupku rješavaju nadležni organi, u skladu sa zakonom i drugim propisima, u najbližem mjestu prebivališta povratnika, odnosno općine u kojoj je povratnik imao posljednje boravište.

Član 5.

(Drugostepeno rješavanje)

Za rješavanje po žalbama na akte prvostepenog organa iz člana 4. ove odluke nadležno je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Član 6.

(Finansiranje)

Finansiranje prava iz člana 1. ove odluke vrši se u skladu sa raspoloživim sredstvima određenim za ove namjene - sa pozicije Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, sa pozicije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u dijelu proširenog obima prava koji se odnosi na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinskih sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija korištenja ženskog ili muškog roda u ovoj odluci podrazumijeva uključivanje oba roda.

Član 8.

(Primjena Odluke)

Ova odluka će se primjenjivati do konačnog povratka.

Član 9.

(Prestanak važenja odluka)

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o privremenom finansiranju prava iz osnova socijalne i zdravstvene zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je Dejtonskim sporazumom pripalo entitetu Republika Srpska ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/04) i Odluka o pravima povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je po Dejtonskom sporazumu pripalo entitetu Republika Srpska ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/04).

Član 10.

(Stupanje na snagu Odluke)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21100/11
28. juna 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 7. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/07-Prečišćeni tekst, 7/08 i 33/08), a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine

Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROŠIRENOM
OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH
POMAGALA, LIJEKOVA,
MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I
MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA
PODRUČJA KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine kantona Sarajevo", broj 13/04, 11/06) član 6. stav 1. se mijenja i glasi:

"Ratni vojni invalidi se oslobađaju participacije za lijekove sa liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo."

Član 2.

U članu 8. u stavu 2. u dijelu teksta koji se odnosi na podatke, riječ: "Zavoda" zamjenjuje se riječju: "Ministarstva".

U tački 2. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
– proteza stopala kod amputacije stopala po Chopart-u 1.350,00

U tački 18. u alineji 1. iznos: "260,00" zamjenjuje se iznosom: "375,00"

Član 3.

Član 9. se mijenja i glasi:

"RVI-paraplegičari imaju pravo i na specifične lijekove i to:

INN	Oblik	Jačina	Zaštićeni naziv
sildenafil	tablete	25 mg, 50 mg, 100 mg	Viagra-Pfizer Luxembourg SARL.
	Film tablete	25 mg, 50 mg, 100 mg	Dinamico-Pliva Hrvatska d.o.o. Revatio-Pfizer Luxembourg SARL.
tadalafil	Film tablete	10 mg, 20 mg	Vizarsin-Krka tovarna zdravlil d.d. Cialis-Eli Lilly Export S.A.
verdenafil	Film tablete	5 mg, 10 mg, 20 mg	Levitra-Bayer Schering Pharma AG

- (2) Za urinarnu inkontinenciju i česti nagon za mokrenjem kod pacijenata sa nestabilnim mokraćnim mjehurom koji je uslovljen njegovom aktivnošću

INN	Oblik	Jačina	Zaštićeni naziv
oxybutynin chloride	tablete	5 mg	Ditropan ili lijek koji se nalazi u chloride prometu po osnovu interventnog uvoza do okončanja postupka registracije lijeka od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

- (3) Za liječenje bakterijskih infekcija, za sistemsku primjenu, svi antibiotici registrovani od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a prema antibiogramu.

- (4) Za spazam mišića kao miorelaksans

INN	Oblik	Jačina	Zaštićeni naziv
Baklofen	tablete	10 mg, 25 mg	Lioresal ili lijek koji se nalazi u prometu po osnovu interventnog uvoza do okončanja postupka registracije lijeka od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21121/11
28. juna 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02 i 70/08), člana 15. Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a u vezi sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-6646-3.2/11 od 15.03.2011. godine, Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA PERIOD 2011-2013. GODINA

I.

Daje se saglasnost na Plan kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013. godina.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21122/11
28. juna 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 39. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97) i člana 113. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10 - Novi prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI FONDU KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA "IKRE" ZA PRODAJU KOMBIJA

I.

Daje se saglasnost Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca i poginulih civila-žrtava rata "IKRE" za prodaju službenog kombija marke FIAT 290 DUCATO CAT MI, registarskih oznaka 260-J-142, godina proizvodnje 1990., broj motora 1328599, broj šasije 29000000038035, a koji se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Fonda.

II.

Fond "IKRE" će izvršiti isknjižbu iz evidencije osnovnih sredstava ovog Fonda vozilo iz tačke I. ove Odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21123/11
28. juna 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 39. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04), člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 6/97) i člana 110. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/05 - Novi prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODAJU CENTRALE

I.

Ovlašćuje se Vlada Kantona Sarajevo da može dati saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za prodaju javnom licitacijom centrale Atc- ATC OM 60, koja se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Ministarstva.

II.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21124/11
28. juna 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2011. GODINU

Član 1.

Daje se saglasnost na Program rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2011. godinu koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21126/11
28. juna 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

PROGRAM RADA

ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU I FINANSIJSKI PLAN ZA 2011. GODINU

Uvod

Na osnovu iskazanih potreba Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina sa područja Kantona, zakonskih obaveza kao i saznanja o potrebi izrade prostorno-planske dokumentacije, na osnovu učestalih zahtjeva za stručno mišljenje, te sagledavanja problematike u oblasti društveno-ekonomskog planiranja i realizacije projekta GIS-a, Zavod za planiranje razvoja Kantona

- (2) Ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano u skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine i pored osnova propisanih ovim zakonom u pogledu prestanka radnog odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika prestaje i ne produžava se ni u kojem obliku, niti na bilo koji način i ni pod kojim okolnostima ako je policijskom službeniku UN/IPTF ukinuo ovlaštenje za primjenu policijskih ovlaštenja.
- (3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana ne primjenjuju se na lica kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, a koje će u skladu sa odredbama ovog zakona biti zaposlene u policijskom organu nakon stupanja na snagu ovog zakona.
- (4) Lica iz stava (3) ovog člana izuzimaju se od primjene tačke b) člana 52. ovog zakona.
- (5) Licem kojoj je UN/IPTF odbio certifikaciju, u smislu odredbe stava (3) ovog člana smatra se lice koje je u vrijeme podnošenja prijave za prijem u radni odnos dužna iznijeti činjenicu o tome da joj je UN/IPTF odbio certifikaciju.
- (6) Iznošenje činjenica iz stava (5) ovog člana smatra se traženom dokumentacijom u smislu odredbe iz stava (1) člana 52. ovog zakona. Navedena činjenica iznosi se:
- a) u pisanoj formi i
 - b) uz nju se podnosi primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojom se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Član 132.

(Postupci pokrenuti po ranijem propisu)

Zahtjevi koji su podneseni odnosno postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaću se prema propisu koji je važio u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka.

Član 133.

(Prestanak važenja ranijih propisa)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/06 i 4/08) i drugih podzakonskih propisa kojima se uređuju pitanja propisana ovim zakonom.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, odredbe Poglavlja VI - PRIMANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, od člana 84. do člana 96. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/06 i 4/08), će se nastaviti primjenjivati do donošenja Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, izuzev odredbi iz člana 94. stav (1) tačka a) i tačka i) navedenog zakona koje prestaju da važe.
- (3) Izuzetno od stava (1) ovog člana do donošenja podzakonskih propisa navedenih u ovom zakonu, policijski organ može i dalje primjenjivati podzakonske propise iz stava (1) ovog člana.

Član 134.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-31665/18

06. septembra 2018. godine
Sarajevo

Predsjedateljica

Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 7. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14), a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 06.09. 2018. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU
PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH
POMAGALA, LIJEKOVA,
MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I
MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA
PODRUČJA KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06 i 16/11), u cijelom tekstu sadržaja propisa riječi: "ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala", u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: "medicinskih sredstava i lijekova" u odgovarajućem padežu, izuzimajući nazive zakona i podzakonskih propisa, koji se navode u tekstu Odluke.

Član 2.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:

"Ratni vojni invalid i ratni vojni invalid-paraplegičar (u daljem tekstu: RVI/RVI-paraplegičar) ostvaruje pravo na medicinsko sredstvo na osnovu medicinske indikacije, nalaza i preporuke ordinirajućeg ljekara specijaliste, konzilijuma ljekara specijalista nadležne zdravstvene ustanove odnosno izabranog ljekara porodične medicine, a u skladu sa odredbama ove odluke."

U stavu 3. umjesto broja "30" treba da stoji broj "7".

Član 3.

Član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

RVI/RVI-paraplegičarima, po osnovu proširenog obima prava, u medicinski indiciranim slučajevima, priznaje se pravo na sljedeće:

Red. broj	NAZIV MEDICINSKOG SREDSTVA I DIJELA	Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na medicinsko sredstvo	Medicinsko sredstvo predlaže-propisuje ovjerava	Jedinica mjere medicinskog sredstva	Količina odobrenog medicinskog sredstva	Rok upotrebe medicinskog sredstva	Materijal od koga je pomagalo izrađeno	Mjesto isporuke	Cijena sa PDV
A Funkcionalna ortopedska sredstva									
1. Protetička sredstva (proteze)									
1.1. Proteze za gornje ekstremitete izrađena po mjeri									
1	Šaka	1. Aplasia manus et digiti congenita 2. Amputatio digitorum manus	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirana šaka	SPP	1500
2	Podlaktatna proteza, estetska	1. Aplasia antebrachii 2. Amputatio antebrachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirana/estetska šaka i jedna rezervna rukavica	SPP	2200
3	Podlaktatna proteza radna	1. Aplasia antebrachii 2. Amputatio antebrachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije		1	36 mj	Individualna izrada	SPP	2450
4	Podlaktatna proteza elektronska	1. Aplasia antebrachii 2. Amputatio antebrachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Karbonsko ležište/elektrode/mioelektronska šaka i 2 rezervne estetske rukavice	SPP	22500
5	Proteza za egzartikulaciju lakta	1. Aplasia brachii 2. Amputatio brachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirano ležište, mehanička šaka i 2 rukavice	SPP	3300
6	Nadlaktatna proteza	1. Aplasia brachii 2. Amputatio brachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirana/mehanička šaka/plastični lakat s kočnicom/suspenzija i rezervna rukavica	SPP	4200
7	Proteza za dezartikulaciju ramenog zgloba	Amputatio art. humeroscapularis - Amputacija humeroscapularnog zgloba	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirana/mehanička šaka/plastični lakat s kočnicom/suspenzija	SPP	5680
1.2. Proteze za donje ekstremitete po mjeri									
1	Proteza za parcijalnu amputaciju stopala bazična, niska do umjerena aktivnost, meko stopalo	1. Aplasia pedum et digitorum congenita 2. Amputatio digitorum et partium pedis	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Individualna izrada, gipsani otisak, materijal pedilen/fleksibilna plastika/ostali pjenasti materijali	SPP	1250
2	Proteza za parcijalnu amputaciju stopala napredna, visoka aktivnost, karbonsko stopalo ili mekano stopalo	1. Aplasia pedum et digitorum congenita 2. Amputatio digitorum et partium pedis	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Materijal pedilen/fleksibilna plastika/karbon	SPP	4000
3	Potkoljena proteza napredna, karbonsko stopalo za umjerenu aktivnost	1. Aplasia cruris et pedis congenita 2. Amputatio transtibialis	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Liner/gel/suspenzija/karbon/čelični adapteri 7 karbonsko stopalo s povratom energije	SPP	6950
4	Egzartikulacija koljena napredna, pneumatsko koljeno, stopalo sa zglobom	1. Aplasia cruris et geni 2. Amputatio genus	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Liner/gel/čelični adapteri/aluminijumsko koljeno višeosovinsko/stopalo s čeličnim zglobom	SPP	9000
5	Natkoljena proteza napredna, pneumatsko višeosovinsko koljeno, pokretno stopalo gel liner i ključ kućišta	1. Aplasia extr. inf. reg. transfemoralis 2. Amputatio transfemoralis	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Unutrašnje ležište od fleksibilne plastike/karbon/čelični adapteri/aluminijumsko koljeno, višeosovinsko/stopalo sa zglobom + gel liner i sistem za zaključavanje	SPP	12000

6	Proteza za egzartikulaciju kuka napredna, zglobova kuka sa mehaničkom ekstenzijom, pneumatskim koljenom, čelični adapteri i pokretno stopalo, napomena: za ovu kategoriju se ne indicira gel liner	1. Amputatio extr. inf. reg. art. coxofemoralis - Nedostatak donjeg ekstremiteta poslije dezartikulacije kuka	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Unutrašnje ležište od fleksibilne plastike/ karbon/ titanski zglobova kuka, sa pneumatskim koljenom, čelični adapteri i pokretno stopalo	SPP	12000
7	Silikonski liner za podlaktanu i nadlaktanu amputaciju		Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	6 mj	Silikonski liner sa i bez distalnog priključka debljine 2 mm	SPP	1250
8	Gel liner/ polkoljena, natkoljena i egzartikulacija koljena/		Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	6 mj	Liner gel sa i bez distalnog priključka matriks od 5 - 10 cm, debljine 3, 6, 9 mm	SPP	2000
9	Navlake za bataljak		Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	6	1 mj	Pamučne, frottime ili najlonske	SPP	30
10	Silikonske čarape		Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	3 mj	Unutarnja strana glatka, vanjska sa perlonskom	SPP	190
11	Ortopedske cipele uz protezu	Za sve vrste amputacija donjih ekstremiteta	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada.	SPP	300
2. Ortotička sredstva (ortoze)									
2.1. Ortoze za gornje ekstremitete									
1	Ortoza za šaku sa mehaničkom funkcijom		Ljekar spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Individualna izrada	SPP	780
2	Radijalis aparat od plastične mase		Ljekar spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Individualna izrada	SPP	550
3	Dvodjelna ortozna za ruku sa mehanizmom fleksije i ekstenzije		Ljekar spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Individualna izrada	SPP	1650
2.2. Ortotička pomagala izrađena po mjeri individualno									
1	Individualni peronealni aparat sa zglobovima i sandalom	1. Hemiplegia 2. Laesio nervi peronei	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Individualna izrada	SPP	600
2	Individualni trodijelni KAFO sa zglobovima (Hessing-ov ortozna u spoju sa sandalom)	1. Paralysis cerebraлис infatilis 2. Paraplegia 3. Dystrophia musculorum	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Individualna izrada	SPP	4800
3	Ortopedske cipele uz ortozu	za sve vrste ortozna donjih ekstremiteta/za tačke 1 i 2	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada.	SPP	468
4. Kolica i dijelovi za kolica									
1	Aktivna invalidska kolica sa mehaničkim pogonom i sklopovima	Osigurano lice: 1. Amputirane obje noge, osim djelimične amputacije oba stopala 2. Amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje, 3. Mišićna distrofija 4. Cerebralna paraliza 5. Paraplegija i hemiplegija	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj	Ultra lagana kolica od titanijuma, naslon leđa podesiv po visini, lugaono podesiv naprijed i nazad, protiv znojenja sa podešavajućom trakom (čičak) i sa džepom, stranice (blatobrani) od karbonskih vlakana sa zaštitom od prljanja	SP	Maksimalno do 7605

2	Elektromotorna invalidska kolica	Osigurano lice kod koga postoji: 1. paraplegija i kvadruplegija nastala ranjavanjem, 2. amputacija obje noge kada je protetisanje nemoguće ili je kontraindicirano iz medicinskih razloga, 3. amputacija jedne noge, a zbog progresivnog oboljenja i predviđanja pogoršanja stanja druge noge, ne može se omogućiti hod i izvršiti protetisanje, 4. kompletna ili teška oduzetost donjih ekstremiteta, ili ako i pored aparata veći dio vremena provodi u kolicima, 5. kompletna istostrana oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije indicirano iz drugih medicinskih razloga (srčana oboljenja i sl.).	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj	Okvir od aluminijuma ili čelika, naslon i sjedište od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, automatski podesivi naslon i nagib sjedišta, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, širina sjedišta do 50 cm, s gel baterijom od 40 Ah za odrasle, punjač za bateriju.	SP	Maksimalno do 17550
Napomena: Za osobe koje imaju nedostatak donjih ekstremiteta, a zbog djelimične oduzetosti obje ruke ne može aktivno da pokreće kolica na ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbjedno upravljati elektromotornim kolicima psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi utvrđivanja sposobnosti bezbjednog upravljanja elektromotornim kolicima)									
3	Kočnice set sa originalnim Safima	Osigurano lice koje ostvari pravo na invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	6 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	93,6
4	Gume vanjske velike i male	Osigurano lice koje ostvari pravo na invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	292,5
5	Gume unutarnje velike i male	Osigurano lice koje ostvari pravo na invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	93,6
6	Gume za elektromotorna kolica vanjske prednje i zadnje	Osigurano lice koje ostvari pravo na elektromotorna invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	4	12 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	290,16
7	Gume za elektromotorna kolica unutrašnje prednje i zadnje	Osigurano lice koje ostvari pravo na elektromotorna invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	4	12 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	88,92
8	Akumulator za elektromotorna kolica	Osigurano lice koje ostvari pravo na elektromotorna invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	12 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	1170
9	Punjač za akumulator	Osigurano lice koje ostvari pravo na elektromotorna invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	12 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	1170
10	Felga bez obruča	Osigurano lice koje ostvari pravo na invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	409,5
11	Zaštitna kabanica za kišu		Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	jednokratno	Originalni proizvod	SP	175
12	Kolica za kupanje, za RVI čije kupatilo nije adaptirano ili	Osigurano lice koji veći dio vremena provodi u krevetu, oboljelo od: 1. Paraplegije, 2. Cerebralne paralize, 3. Težih oblika mišićne distrofije 4. Nesrasli prelom kuka i koljena 5. Multipla skleroza-teški stepen	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj	Čelik, voodootporna težišta, plastična toaletna posuda	SP	3510
12 a	Kran za kupanje ili		Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj		SP	7020
12 b	Lift za kupanje		Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj		SP	3510
5.	Pomoćna sredstva za olakšavanje kretanja								
1	Metalne-podlaktakne štake	1. Nedostatak jedne noge 2. Paraliza jedne noge 3. Pareza jedne noge 4. Skraćivanje jedne noge 5. Ankilozna ili kontraktura velikih zglobova noge	Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	24 mj		SP,A	110

2	Metalne ili drvene podpazušne štake	1. Nedostatak jedne noge 2. Paraliza jedne noge 3. Pareza jedne noge 4. Skraćenje jedne noge 5. Ankilozna ili kontraktura velikih zglobova noge	Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	24 mj	Metal, aluminijum, plastika, guma	SP,A	150
3	Štap sa 4 gume	2. Nedostatak jedne noge 2. Paraliza jedne noge 3. Pareza jedne noge 4. Skraćenje jedne noge 5. Ankilozna ili kontraktura velikih zglobova noge	Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Metal, aluminijum, plastika, guma	SP,A	120
4	Hodalica	Osigurano lice kod kojeg postoji paraplegija ili hemiplegija	Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Metal, aluminijum, plastika, guma	SP,A	250
6. Antidekubitusni dušek									
1	Antidekubitusni zračni gumeni madrac sa ili bez agregata	Osigurano lice koje zbog paraplegije, kvadruplegije, teških neuromišićnih bolesti mora duže vremena da leži u krevetu dobija ovo pomagalo radi prevencije pojave dekubitusa	Konzilijum doktora spec. neurologije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Dušek sa ili bez kompresora. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madraca. Guma, poliuretan, tekstil. Visina do 10 cm. Dimenzije minimalno 180x90 cm. CE sertifikat	SP	2574
2	Antidekubitusni zračni gumeni jastuk	Osigurano lice koje zbog paraplegije, kvadruplegije, hemiplegije, amputacije mora duže vremena da leži u krevetu, dobija ovo pomagalo, radi prevencije pojave dekubitusa	Konzilijum doktora spec. neurologije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Latex	SP	1170
3	Trapez za krevet	Indikacije: hemiplegija i paraplegija, i drugi oblik nepokretnosti.	Ljekar spec. ortopedije i spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	60 mj	Originalni dio	SP	93,6
7. Sanitarna medicinska sredstva									
3	Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu upotrebu	Kod inkontinencije stolice i urina; osigurana lica koja se samokateterizuju ostvaruju pravo na ovo pomagalo	Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	60	1 mj	Netkani tekstil, polietilen i celuloza. Upijajuće jezgro od mekih listića celuloze koji ravnomjerno upijaju tečnost cijelom površinom. Spoljni sloj je nepropusan i sprečava curenje tečnosti. Dimenzije: 60x90cm	SP	1,75
B Funkcionalna očna i tifloteknička sredstva									
1. Naočare									
1	Standardni celuloidni armirani okviri za naočale	Ram za naočale uz odgovarajuća stakla za korekciju vida i/ili motiliteta	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	30 mj	Plastika, acetat, krilca okvira pojačana armaturom od metala, sa silikonskim papučicama	SP	117
2	Korekciona stakla		Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	30 mj		SP	58,5
Napomena: korekciona stakla mogu se ratnom vojnom invalidu obezbijediti i prije isteka utvrđenog roka trajanja za ovo pomagalo, ako doktor medicine- specijalista za očne bolesti utvrdi potrebu za promjenom stakla zbog promjene dioptrije za više od 0,5 dioptrije									
2. Očne proteze									
1	Očna proteza staklena	Nedostatak očne jabučice (Anophthalmus)	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	24 mj	Kriolitnog stakla koje nije podložno koroziji (otpornost materijala na kemijske promjene)	SP	356,85
2	Očna proteza ljuspasta plastična po mjeri	Atrofija očne jabučice (Atrophio bulbi oculi)	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	36 mj	Akrilat, centralna debljina preko 4mm	SP	625
1	Dugi bijeli štap	Osigurano lice (Amaurosis bilateralis)	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	12 mj	Aluminijum, karbon. Bijele boje, sklopivi ili teleskopski, donji dio sa ili bez crvene reflektujuće boje	SP	90
2	Zaštitne naočale za slijepa lica	Osigurano lice (Amaurosis bilateralis)	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	48 mj	Originalni proizvod	SP	81,9
C Funkcionalna slušna sredstva i sredstva za disanje									
1. Slušna sredstva									

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 13. septembra 2018.

Broj 38 – Strana 25

1	Digitalni kanalni slušni aparat	Slušni aparat se obezbjeđuje ratnom vojnom invalidu sa ukupnim gubitkom sluha po F.S. skali više od 40%	Ljekar spec. ORL	kom	1	48 mj	Plastika, metal, elektronske komponente, računarsko podešavanje. CE certifikat.	SP	710
2. Endotrahealna kanila									
1	Endotrahealna kanila silikonska sa priborom	Traheotomija	Ljekar spec. ORL	kom	2	12 mj	PVC, polietilen. CE certifikat	SP	350
2	Endotrahealna kanila metalna s priborom različitih promjera otvora	Traheotomija	Ljekar spec. ORL	kom	2	12 mj	PVC, metal. CE certifikat	SP	350
D Funkcionalna stomatološka sredstva									
1	Parcijalna proteza akrilata	Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj vilici	Ovlašteni doktor stomatolog ili dr spec. stom. protetike	kom	1	24 mj		ZU	234
2	Totalna akrilata proteza	Zubna proteza izrađena od akrilata, indicirana kod totalne bezubosti gornje i donje vilice.	Ovlašteni doktor stomatolog ili dr spec. stom. protetike	kom	1	48 mj		ZU	400
E Ostala funkcionalna medicinska sredstva									
1. Kondomi									
1	Kondomi lateks koji se lijepe s ljepljivom trakom ili samoljepljivi s otvorom za plastičnu kesu za urin	Inkontinencija urina; neurogeni mjehur	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	60	1 mj	Lateks. Kondom uz ljepljivu traku ili samoljepljivi	SP	5,85
2. Kateteri i pribor									
1	Kateteri jednokratni za urin, za samokateterizaciju (za muškarce i žene)	Neurogene retencije zbog povrede kičme, ortotopične beške (lice obučeno da samo sebi aplicira kateter)	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	180	1 mj	CH 06-20 različitih dužina. Sterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. CE certifikat	SP	4,5
2	Stalni urinarni kateteri, od silikona (po Foleyu)	Inkontinencija ili retencija urina, koja se ne može hirurški riješiti	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	4	1 mj	Silikon. CE certifikat	SP	21,06
3	Gel za kateterizaciju	Inkontinencija ili retencija urina, koja se ne može hirurški riješiti	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	180	1 mj	Sredstvo za podmazivanje, lokalni anestetik i dezinficijens. Sterilno pakovanje. Količina je u skladu sa brojem kateterizacija.	SP	4,1
4	Sterilne rukavice		Izabrani doktor	par	180	1 mj		A	1,17
5	Nesterilne rukavice		Izabrani doktor	par	60	1 mj		A	0,35
6	Gaza sterilna	Kod hroničnih postoperativnih stanja odnosno povreda uzrokovanih ranjavanjem, a kod kojih je potrebno permanentno previjanje i održavanje higijene rane, odnosno povrede	Izabrani doktor	kom	30	1 mj		A	1,17
7	Zavoji	Kod hroničnih postoperativnih stanja odnosno povreda uzrokovanih ranjavanjem, a kod kojih je potrebno permanentno previjanje i održavanje higijene rane, odnosno povrede	Izabrani doktor	kom	1			A	1,17
8	Flasteri	Kod hroničnih postoperativnih stanja odnosno povreda uzrokovanih ranjavanjem, a kod kojih je potrebno permanentno previjanje i održavanje higijene rane, odnosno povrede	Izabrani doktor	kom	1			A	4,68
9	Sredstvo za dezinfekciju a		Izabrani doktor	kom	1			A	35,1
11	Namjenske gaze za saniranje dekubitusa	Po indikaciji, po preporuci ljekara	Izabrani doktor	kom				A	
12	Rukavice sa gelom		Izabrani doktor	kom	1	24 mj		SP,A	117

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 38 – Strana 26

Četvrtak, 13. septembra 2018.

13	Kese za urin uz nogu s ispuštom, nepovratnim ventilom i sa zaštitnom tkaninom od pamuka i 1 vezivne trake-(800-1600 ml)	Inkontinencija urina	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	30	1 mj	PVC materijal, plastika sa zaštitnom tkaninom od pamuka i jedna vezivna traka	SP, A	9,36
14	Kese za urin za višekratnu upotrebu sa nepovratnim ventilom ispuštom - 2000ml	Inkontinencija urina	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	30	1 mj	PVC materijal, plastika	SP, A	4,68

Napomena: Osiguranom licu prema medicinskim indikacijama se odobravaju kese za urin sa ispuštom 2 l u kombinaciji sa urin vrećicama uz nogu 750 ml

3. Pelene

1	Pelene, visokoupijajuće za dan	Kod inkontinencije	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. neurologije, hirurgije, urologije, neurohirurgije	kom	90	1 mj	Srednje - moć upijanja najmanje 1100 ml Velike - moć upijanja najmanje 1300 ml anatomski oblik indikator vlažnosti. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.	SP, A	2,34
2	Pelene za noć, visokoupijajuće,	Kod inkontinencije	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. neurologije, hirurgije, urologije, neurohirurgije	kom	do 60	1 mj	moć upijanja minimalno 2000 ml, anatomski oblik indikator vlažnosti	SP, A	3,51

4. Endoproteze zglobova

Učešće ZZOKS

1	Standardna bescementna totalna endoproteza kuka	Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	2900
2	Standardna cementna totalna endoproteza kuka + 2 doze humanog cementa	Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	1300
3	Totalna reviziona i tumorska cementna ili bescementna endoproteza kuka	Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	2900
4	Endoproteza za rame	Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	3800
5	Endoproteza lakta	Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	1800
6	Endoproteza za koljeno	Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	3800

Napomena: Sve endoproteze obezbjeđuju se osiguranom licu kod kojeg je neophodna ugradnja iste u slučaju artroze zgloba, reumatoidnog artritisa, posttraumatskih stanja i kongenitalnih anomalija zgloba. Vrsta implantata koja se ugrađuje pojedinom bolesniku ovisi o životnoj dobi osobe, svakodnevnim aktivnostima, uzroku oštećenja zgloba, deformaciji zgloba, koštanoj masi i slično. U pravilu, što je mlađa osoba nastoji se ugraditi implantat koji će sačuvati koštanu masu za eventualnu reviziju u budućnosti.

F Lijekovi

R.B	ATC	INN i zaštićen naziv	Jačina	Indikacija	Napomena	Mjesto isporuke	
1	G04BD04	Oxybutynin (Ditropan tbl)	5	Kod urinarne inkontinencije i čestog nagona na mokrenje kod pacijenata sa nestabilnim mokraćnim mjehurom koji je uslovljen njegovom aktivnošću	Interventni uvoz do okončanja postupka registracije lijeka pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
2	G04BE03	Sildenafil (Viagra)	25	erektilna disfunkcija	Registrovan u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
3	G04BE08	Tadalafil (cialis)	5	erektilna disfunkcija	Registrovan u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
4	G04BE09	Vardenafil (Levitra)	5	erektilna disfunkcija	Registrovan u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 13. septembra 2018.

Broj 38 – Strana 27

5	M03BX01	Baklofen (Lioresal)	10	Za spazam mišića, kao miorelaksans.	Interventni uvoz do okončanja postupka registracije lijeka pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
6	J01AC	Antibiotici	sve jačine	Prema antibiogramu	Registrovani u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
7	G04BX	Liofilizirani lizat bakterije Escherichiae coli (Uro-vaxom)	6	Za liječenje i prevenciju ponavljajućih infekcija mokraćnog sistema	Interventni uvoz do okončanja postupka registracije lijeka u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
SPP Specijalizovana prodavnica sa proizvodnjom							
SP Specijalizovana prodavnica							
A Apoteka							
Napomena: U cijenu je uračunat PDV.							

Član 4.

Član 11. mijenja se i glasi:

"Član 11.

Medicinska sredstva iz člana 8. Odluke RVI/RVI-paralegičar naručuje i preuzima neposredno kod registrovanog proizvođača medicinskih sredstava, u specijaliziranim trgovinama na malo medicinskim sredstvima, odnosno u ugovornim apotekama sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima zaključen ugovor o izdavanju lijekova i medicinskih sredstava, uz predočenje potvrde o odobrenom medicinskom sredstvu ovjerene od strane Ministarstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana Ministarstvo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ovjeravaju bez odlaganja, u skladu sa preporukom ordinirajućeg ljekara specijaliste, konzilijuma ljekara specijalista nadležne ustanove, odnosno izabranog ljekara porodične medicine koji je medicinsko sredstvo propisao RVI/RVI-paralegičaru.

Ministarstvo će vršiti kontrolu isporuke i preuzimanja medicinskog sredstva kod dobavljača.

Način kontrole iz prethodnog stava, utvrdit će ministar zdravstva Kantona Sarajevo posebnim aktom.

RVI/RVI-paralegičar nema obavezu vraćanja medicinskih sredstava nakon isteka roka korištenja."

Član 5.

Član 19. briše se.

Dosadašnji čl. 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 20. postaju čl. 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.

Član 6.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o proširenju obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne invalide sa područja Kantona Sarajevo.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31668/18

06. septembra 2018. godine
Sarajevo

Predsjedateljica

Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 9. stav (1) tačka h), 48. stav (2) i 80. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17), Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, na 141. sjednici održanoj 05.09.2018. godine, donijela

ODLUKU

O PROŠIRENJU ODNOSNO IZMJENI BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU I. CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

I

Utvrđuje se dodatni broj i struktura odnosno promjena broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini kako slijedi:

1. Odobrava se **Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu** dodatni upis:
 - 80 studenata na Odsjeku za menadžment (redovan samofinansirajući studij);
 - 35 studenata na Odsjeku za menadžment-engleski jezik (redovan samofinansirajući studij);
 - 30 studenata na Odsjeku Visoka poslovna škola (redovan samofinansirajući studij).

ODLUKU

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE
SREDNJOŠKOLSKOG MEDICINSKOG CENTRA
"EUROPEAN MEDICAL COLLEGE" ("EVROPSKI
MEDICINSKI KOLEDŽ") U SARAJEVU**

I

Daje se saglasnost za osnivanje Srednjoškolskog medicinskog centra "European Medical College" ("Evropski medicinski koledž") u Sarajevu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-32131/24

10. juna 2024. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 8. stav (1) Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/97, 9/98 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, 5/10 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i 27/16) i člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo, na 16. radnoj sjednici, održanoj dana 10.06.2024. godine, donijela je

ODLUKU

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA DONIRANJE
SANITETSKOG VOZILA SA PRATEĆOM OPREMOM
ZDRAVSTVENOJ USTANOVI AMBULANTA ZA
LIJEČENJE, ZDRAVSTVENU NJEGU I
REHABILITACIJU "EMMAUS" SREBRENICA
SANITETSKOG VOZILA SA PRATEĆOM OPREMOM**

I

Daje se saglasnost Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za doniranje sanitetskog vozila sa pratećom opremom marke Peugeot, broj šasije VF3YBBPFBPG067335, broj motora 10DZ944251849, koje se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog ministarstva Zdravstvenoj ustanovi Ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "EMMAUS" Srebrenica.

Član 2.

U članu 8., tačka 2. (ortička sredstva (ortoze)), podtačka 2.1. (ortoze za gornje ekstremitete), iza rednog broja 3. dodaje se redni broj 4., sa slijedećim pripadajućim stavkama:

4	Mider platneni sa plastičnim ili metalnim pojačanjem	Za sve vrste stečenih deformacija kičmenog stuba, za sve promjene kičmenog stuba koje su posljedice rane, povrede ozljede ili bolesti nastale za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada	SPP	180KM
---	--	---	---	-----	---	-------	--	-----	-------

Član 3.

U članu 8., tačka 2. (ortička sredstva (ortoze)), podtačka 2.2. (ortička pomagala izrađena po mjeri individualno), iza rednog broja 3. dodaju se redni podbrojevi 3a, 3b i 3c, sa pripadajućim stavkama:

3a	Ortopedske cipele sa povišenjem	Za sve vrste ratnih povreda kole za	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku,	SPP	Maksimalno do 400KM
----	---------------------------------	-------------------------------------	--	-----	---	------	--	-----	---------------------

II

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo će izvršiti isknjižbu iz evidencije osnovnih sredstava ovog ministarstva vozilo iz tačke I ove odluke.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-32139/24

10. juna 2024. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/22) a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/80, 48/11, 36/18 i 61/22), Skupština Kantona Sarajevo, na 16. radnoj sjednici održanoj dana 10.06.2024. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O PROŠIRENOM
OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH
POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-
SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE
VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA
SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18), u članu 3. stav (2) mijenja se i glasi:

"RVI/RVI paraplegičar ostvaruje pravo iz stava (1) ovoga člana, nakon isteka roka korištenja, na osnovu zahtjeva kojeg podnosi lično, putem užeg člana porodice ili putem Punomoćnika Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, koje na temelju službene evidencije koju vodi o ratnim vojnim invalidima, cijeni opravdanost zahtjeva sa aspekta roka korištenja (u daljem tekstu: Ministarstvo)."

	preko 2,5cm	posljedicu imaju skraćenje donjih ekstremiteta	i rehabilitacije				plantografija, pjena. Individualna izrada.		
3b	Ortopedske cipele po gipsanom modelu obostrano	Za sve vrste ratnih povreda koje za posljedicu imaju deformaciju stopala i skočnog zgloba	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada.	SPP	Maksimalno do 380KM
3c	Ortopedske cipele po gipsanom modelu jednostrano	Za sve vrste ratnih povreda koje za posljedicu imaju deformaciju stopala i skočnog zgloba	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada.	SPP	Maksimalno do 370KM

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-32163/24
10. juna 2024. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/97, 9/98 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, 5/10 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i 27/16), člana 15. stav (3) Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16) i člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo, na 16. radnoj sjednici, održanoj dana 10.06.2024. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE
UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

I

Daje se saglasnost za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora - bolnički kompleks bivše Klinike za kožno - venerične bolesti "Dr. Ernest Grin" za 2024. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"), kao zakupca.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-32263/24
10. juna 2024. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 24. tačka f) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona

Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 40/22), člana 15. stav (3) Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12, 44/16 i 45/21) i člana 363. stav (3) tačka 5) Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13) i 5/23 Skupština Kantona Sarajevo, na 16. radnoj sjednici, održanoj dana 10.06.2024. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE
KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SVRHU
KOMPLETIRANJA PARCELE

I

Daje se saglasnost Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta City mansion - Društvo sa ograničenom odgovornošću, označenog kao: k.č. br. 422/309 k.o. SP_Dolac, po starom premjeru, kojoj po novom premjeru odgovara k.č. br. 1837/19 k.o. Novo Sarajevo III i k.č. br. 422/310 k.o. k.o. SP_Dolac, po starom premjeru, kojoj po novom premjeru odgovara k.č. br. 1845/13 k.o. Novo Sarajevo III, vlasništvo i posjed Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske parcele.

II

Ovlašćuje se direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo da potpiše ugovor iz tačke I ove Odluke sa kupcem označenih nekretnina.

III

Ovlaštenje se daje u svrhu prodaje neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele prema odredbama Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13).

IV

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-32270/24
10. juna 2024. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 23. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), člana 15. stav (3) Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12, 44/16 i 45/21), Skupština

IZVOD IZ ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Četvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 30 - Strana 657

- liječenje zaraznih bolesti,
- liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
- zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života,
- zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata,
- otkrivanje i liječenje endemske nefropatije,
- liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetisa,
- zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu,
- zdravstvenu zaštitu duševnih bolesti koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica, ili oštete materijalna dobra,
- zdravstvenu zaštitu oboljelih od progresivnih neuromičnih oboljenja, paraplegije, kvadruplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
- provođenje obavezne imunizacije provi dječijih zaraznih oboljenja,
- liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
- zdravstvenu zaštitu građana iznad 65 godina života, pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
- liječenje narkomanije,
- službu prikupljanja krvi.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije), će po osnovu stava 1. alineja 3. ovog člana, na prijedlog Vlade Federacije za svaku godinu odrediti "paket zdravstvenih prava".

Član 33.

Osigurana lica, pored prava iz člana 32. ovog zakona imaju pravo, u skladu a utvrđenom medicinskom indukcijom, na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, kao i pravovna korištenje lijekova čije je stavljanje u promet odobrio ministar zdravstva, a nalaze se na listi lijekova koji se osigurancima mogu propisati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja

Obim prava iz stava 1. ovog člana utvrdit će se kantonalnim propisima

Član 34.

Zdravstvena zaštita koja se ovim zakonom osigurava, provodi se kao:

- primama,
- specijalističko-konsultativna i
- bolnička.

Član 35.

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćeno obaveznim zdravstvenim osiguranjem podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima za osigurana lica u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko-konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom.

Obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. ovog zakona, za svaku kalendarsku godinu utvrdit će Parlament Federacije.

Standarde i normalive zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja donosi ministar zdravstva.

Član 36.

Kod povreda na radu, ili oboljenja od profesionalne bolesti, osigurancima se obavezno osigurava:

1. zdravstvena zaštita i sprovođenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti,

2. odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedska pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti.

3. naknada putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti,

4. naknada plaće za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovano povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti.

Član 37.

Zdravstvena zaštita iz člana 34. ovog zakona pruža se osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je kantonalni zavod osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

Član 38.

Ugovorima iz člana 37. utvrđuju se: vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža osiguranim licima, naknade koje kantonalni zavod osiguranja plaća za pružanje ugovornih usluga, način obračunavanja i plaćanja usluga i druga uzajamna prava i obaveze ugovorača.

Osnovne, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. ovog zakona odredit će se kantonalnim propisima

Osnovama, kriterijima i mjerilima iz stava 2. ovog člana osigurava se zakonito i pravilno uspostavljanje ugovornih odnosa između kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova, utvrđuju elementi koje moraju sadržavati ti ugovori, uređuje način iskazivanja vrste, obima i kvaliteta zdravstvenih usluga, način utvrđivanja naknada, način kontrole, vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga i drugo.

Član 39.

Ugovori zaključeni između kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova na njegovom području važe, u pogledu ugovornih naknada za zdravstvene usluge, a sve kantonalne zavode osiguranja čija osigurana lica koriste usluge tih zdravstvenih ustanova.

Član 40.

Zdravstvenim ustanovama sa kojima kantonalni zavod osiguranja nije zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, mogu se na teret fonda kantonalnog zavoda osiguranja isplatiti samo troškovi medicinske pomoći pružene osiguranim licima u hitnim slučajevima i drugi troškovi u vezi sa pružanjem te pomoći.

Član 41.

Osigurano lice ima pravo na liječenje u inozemstvu pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u zemlji u koju se osigurano lice uplaćuje postoji mogućnost za uspješno liječenje tog oboljenja.

Osigurano lice ima pravo da koristi zdravstvenu zaštitu u inozemstvu za vrijeme rada odnosno boravka u inozemstvu pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima.

Propise iz ovog člana donosi ministar zdravstva.

4. Novčane naknade i pomoći

a) Naknada plaće

Član 42.

Osiguranci iz člana 19. tač. 1. do 7. i tač. 16. i 17. ovog zakona imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene sprječivosti za rad (u daljem tekstu: naknada plaće), ako su:



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>
e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-055

Fax: + 387 (0) 33 562-210

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



IZVOD IZ ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA - BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 45 – Strana 2

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Srijeda, 31. oktobra 2012.

rata 1941.-1945. godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

II - PRAVA

Član 5.

Lica iz člana 1. ovog Zakona imaju, prema načinu i obimu utvrđenim ovim zakonom, sljedeća prava:

1. Zdravstvena zaštita;
2. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija);
3. Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;
4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
5. Prioritet u zapošljavanju;
6. Novčana pozajmica za otvaranje radnih mjesta;
7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;
8. Stipendiranje;
9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;
10. Oslobođanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost;
11. Oslobođanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
12. Pravo na izgradnju stana;
13. Novčana pozajmica i dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba;
14. Dodjela sredstava za održivi povratak;
15. Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje;
16. Besplatna i povlaštena vožnja;
17. Naknada troškova dženaze - sahrane;
18. Podizanje nišana - nadgrobno spomenika;
19. Pravo na mjesečna novčana primanja;
20. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
21. Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;
22. Prednost pri smještaju u dačke i studentske domove;
23. Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;
24. Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
25. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas);
26. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći;
27. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;
28. Pravo na obezbjeđenje ogrijeva;

1. Zdravstvena zaštita

Član 6.

Lica iz člana 1. ovog Zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva, ostvaruju to pravo po ovom zakonu.

U slučajevima iz prethodnog stava obaveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 7.

Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide propisan je Odlukom o proširenom obimu prava na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04 i 11/06).

Član 8.

Ratni vojni invalidi, članovi šehidske porodice - porodice poginulog branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, kao i članovi uže porodice ratnog vojnog invalida oslobađaju se od

obaveze ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona.

2. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

Član 9.

Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, imaju pravo na banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju).

Član 10.

Banjsko i klimatsko liječenje, prema ovom Zakonu, podrazumijeva liječenje koje je neophodno kao nastavak liječenja od zadobivene rane, povrede, ozljede ili bolesti koje su propisane kao indikacije za to liječenje, a koje se obavlja u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se liječenje obavlja pretežno prirodnim faktorom, kao i u ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

Član 11.

O potrebi za banjskim i klimatskim liječenjem, na osnovu zahtjeva lica iz člana 1. ovog Zakona i upute ljekara specijaliste, odlučuje Ljekarska komisija koju imenuje ministar za boračka pitanja.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ratni vojni invalid-paraplegičar, zajedno sa pratiocem, ima pravo na banjsko i klimatsko liječenje godišnje u trajanju od 21 dan, bez obzira na medicinski nalaz.

Član 12.

Ministarstvo zaključuje ugovore o banjskom i klimatskom liječenju sa ustanovama i privrednim društvima iz člana 10. ovog Zakona.

Ugovorima iz prethodnog stava naročito se utvrđuje obim i kvalitet zdravstvenih i drugih usluga koje te ustanove i privredna društva pružaju korisnicima, cijene tih usluga i druga međusobna prava i obaveze.

Način, uvjete i kriterije za ostvarivanje ovog prava utvrđuje Ministar za boračka pitanja posebnim pravilnikom.

3. Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu

Član 13.

Ostvarivanje prava na naknadu troškova liječenja u inostranstvu ostvaruje se u skladu sa članom 27. stav 3. federalnog zakona.

Pored lica utvrđenih članom 27. stav 3. federalnog zakona, pravo na naknadu troškova liječenja u inostranstvu mogu ostvariti roditelji i bračni drug šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Ministar za boračka pitanja propisuje kriterije za ostvarivanje prava iz prethodnog stava.

Član 14.

Pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na liječenje i povratak po završetku liječenja kao i naknadu troškova smještaja do 10 dana, a ukoliko to liječenje nije moguće obaviti u Bosni i Hercegovini ostvaruju lica iz člana 13. ovog Zakona.

Ukoliko je lice iz prethodnog stava korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ima pravo na naknadu troškova prevoza i boravka za lice koje sa njim putuje u pratnji.

Član 15.

O nemogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, potvrdu izdaje Ljekarski konzilij Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP. CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14 Predsjedavajuća
03. septembra 2014. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

**Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14
22. augusta 2014. godine Po ovlaštenju
Sarajevo **Esad Hrvaić**, s. r.

**ZAKON
O VLADI KANTONA SARAJEVO
(Novi prečišćeni tekst)**

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim popisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

sedam dana od dana kada im je izglasano nepovjerenje, s tim da ostavka stupa na snagu danom potvrđivanja Vlade u novom sazivu.

U periodu od dana podnošenja ostavke do dana potvrđivanja Vlade u novom sazivu, Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa ustavom i zakonom.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu mora se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana izglasavanja nepovjerenja prethodnoj Vladi.

Član 11.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.

Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

Član 12.

Premijer i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Premijer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Kad premijer podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku premijeru.

Član 13.

Ako Skupština Kantona prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada će obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti, do imenovanja nove Vlade, u skladu sa članom 8b. stav 2. ovog Zakona.

Ako premijer prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razrješenju potvrđuje Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Ministar može obrazložiti ostavku u Skupštini Kantona.

Premijer će novog člana Vlade imenovati i predstaviti na sjednici Skupštine Kantona i zatražiti glasanje o potvrđivanju imenovanja tog člana, u roku iz člana 8a. stav 3. Zakona.

Član 14.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Član 15.

Premijer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona i davanja svečane izjave.

Član 16.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguliše državna služba.

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premijeru Vlade i Vladi.

III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

Član 17.

Radom Vlade Kantona rukovodi premijer koji predstavlja i zastupa Vladu Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

Član 18.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.

U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

Član 19.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uredit će se Poslovníkom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

Član 20.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlada Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

Član 21.

Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

Član 22.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

Član 23.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premijer.

Član 24.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjernicama i stavovima Vlade Kantona.

Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

Član 25.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovníkom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima Vlade pomoć i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premijer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMA

(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske i taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

Član 4.

Izveštaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14
08. septembra 2014. godine
Vogošća

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Esad Pikanjač, s. r.

ISPRAVKA

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

ISPRAVKU

ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoje riječi: "članom 10.".
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoje riječi: "člana 9.".
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14
12. septembra 2014. godine
Sarajevo

Sekretar
Skupštine Kantona Sarajevo
Abid Kolašinac, s. r.

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO
PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA
JULI/SRPANJ 2014. GODINE

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39
11. septembra 2014. godine

Direktor
Hidajeta Bajramović, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE

UDRUŽENJA

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je, OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA CESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoj i unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamislama utemeljenima izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonosenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodnog nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagađivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14
12. juna 2014. godine
Sarajevo

Ministrica
Velida Memić, s. r.

(O-874/14)

sjednice radnog tijela, mjesečni paušal će mu se umanjiti za 10% po izostanku.

Za realizaciju stavova 2. 3. i 4. nadležna je Komisija za izbor imenovanja i administrativna pitanja.

Član 106.

Poslanik/zastupnik ima pravo i dužnost da:

- pokreće inicijative za donošenje odluka i zakona u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće inicijative za donošenje drugih akata u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće rasprave o pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine; i
- da u roku predviđenom ovim poslovníkom dobije sve informacije i materijale vezane za rad Skupštine i njenih tijela.

Član 107.

Poslanik/zastupnik ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Skupštini, te naknadu materijalnih troškova, u skladu sa zakonom.

Član 108.

Poslanik/zastupnik uživa imunitet za svoj rad u Skupštini, u skladu sa odredbama Zakona o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 109.

Poslaniku/zastupniku prestaje mandat na način propisan Izbornim zakonom BiH.

V - JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Član 110.

Rad Skupštine je javan.

Skupština obezbjeđuje javnost rada blagovremenim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o svom radu.

Član 111.

Skupština obezbjeđuje svim sredstvima javnog informisanja, pod jednakim uslovima, pristup informacijama kojima raspolaže, omogućava pristup skupštinskim materijalima, izdaje službena saopštenja i organizuje konferencije za štampu.

Pristup informacijama iz prethodnog stava može biti uskraćen samo ako one predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu na način propisan zakonom ili drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

Član 112.

Građanima i predstavnicima sredstava javnog informisanja omogućava se slobodan pristup sjednicama Skupštine u za njih posebno rezervisanom prostoru, kako to utvrdi Kolegij i u skladu sa prostornim mogućnostima.

Član 113.

Sjednica ili dio sjednice na kojoj se razmatraju pitanja regulisana stavom 2. člana 111. biće održana bez prisustva sredstava javnog informisanja i zatvorena za javnost.

U slučaju iz prethodnog stava, predsjedavajući je dužan javnosti obrazložiti razloge zatvaranja sjednice Skupštine.

Član 114.

Sjednice komisija Skupštine u pravilu su otvorene za javnost.

Izuzetno, sjednice ili dijelovi sjednica komisija mogu biti zatvoreni za javnost ako se odnose na razmatranje pitanja ili saslušanja vezana za rad predstavnika organa vlasti, stručnjaka ili poslanika/zastupnika posebnih socijalnih interesa.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, predstavnicima sredstava javnog informisanja i građanima biće omogućeno prisustvovanje u skladu sa prostornim mogućnostima.

Član 115.

Gost na sjednicama Skupštine ima pravo da:

- učestvuje u radu Skupštine i u raspravi pred Skupštinom prema odobrenju Kolegija;
- iznosi ekspertske mišljenje na osnovu odobrenja Kolegija; i
- daje prijedloge Skupštini za rješavanje određenih pitanja na osnovu poziva Skupštine.

Izuzetno, ukoliko se ukaže hitna potreba da gost učestvuje u radu i raspravi pred Skupštinom, Skupština može na sjednici odlučiti da mu se da riječ.

Član 116.

Sekretar Skupštine dužan je organizovati rad Službe Skupštine na način koji omogućava da se brzo i efikasno obrade svi zahtjevi koji su Skupštini upućeni po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VI - AKTA SKUPŠTINE

Opće odredbe o aktima

Član 117.

Skupština donosi Ustav, zakone, budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, prostorni plan Kantona, Poslovnik Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta.

Član 118.

Kad Skupština vrši izmjene ili dopune općih akata Skupštine, zakon mijenja ili dopunjuje zakonom, a ostale opće akte, osim zaključka, odlukom.

Zaključak se mijenja ili dopunjuje zaključkom.

Autentično tumačenje se ne može mijenjati ili dopunjavati.

Član 119.

Odluka je skupštinski akt koji se donosi radi izvršavanja ili konkretizacije Ustava, zakona ili drugih općih akata ili njihovih pojedinih dijelova.

Odlukom se odlučuje i o drugim pravima i obavezama Skupštine kada je to Ustavom, zakonom, drugim općim aktom ili ovim poslovníkom određeno.

Član 120.

Zaključkom Skupština odlučuje o svom radu i o radu radnih tijela Skupštine i Službe Skupštine.

Zaključkom Skupština može zauzeti stav o pitanju koje je razmatrala, uključujući utvrđivanje obaveza za Vladu i kantonalne organe uprave u pogledu pripreme zakona ili drugih propisa i općih akata ili vršenja drugih poslova iz njihovog djelokruga.

Radna tijela Skupštine donose zaključke iz svog domena rada.

Član 121.

Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu.

Član 122.

Rezolucijom se utvrđuje političko djelovanje u svim ili pojedinim oblastima iz djelokruga Skupštine.

propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zavarivanje;
- donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- zdravstvo;
- politika zaštite čovjekove okoline;

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadle nosti

Svoje nadle nosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadle nosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadle nosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadle nosti

Svoje nadle nosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadle nosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadle nosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadle nosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadle nosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadle nosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadle nost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadle nosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadle nosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

ciju zdravstvene djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka koja će biti temelj za planiranje potpora iz Proračuna Federacije, jednom godišnje, donosi Vlada Federacije BiH, na usuglašen prijedlog federalnoga ministra i federalnoga ministra financija.

Članak 12.

Društvena briga za zdravlje, pod jednakim uvjetima, na teritoriju Federacije ostvaruje se osiguranjem zdravstvene zaštite stanovništvu Federacije, kao i grupacijama stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja, zdravstvenom zaštitom osoba u svezi sa sprječavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i liječenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, kao i zdravstvenom zaštitom socijalno ugroženog stanovništva.

Zdravstvena zaštita iz stavka 1. ovoga članka obuhvata:

- 1) hitnu medicinsku pomoć;
- 2) službu prikupljanja krvi;
- 3) liječenje osoba koje boluju od HIV infekcije, tuberkuloze ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene propisom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, inzulo ovisnog dijabetesa, osoba u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sustavne autoimune bolesti, reumatske groznice, progresivnih neuromišićnih oboljenja, paraplegije, kvadruplegije, cerebralne paralize, epilepsije i multiple skleroze, bolesti ovisnosti, oboljele odnosno ozlijeđene osobe u svezi s pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i zdravstvenu zaštitu u svezi s darovanjem i primanjem organa i tkiva;
- 4) liječenje akutnih, kroničnih bolesti u slučajevima i stanjima koja ugrožavaju život;
- 5) usluge vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju i zdravstvene usluge iz oblasti prioritarnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, na teret sredstava federalnoga fonda solidarnosti sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju;
- 6) provođenje obvezatnih imunizacija protiv dječjih zaraznih bolesti sukladno usvojenom programu imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti;
- 7) preventivnu zdravstvenu zaštitu rizičnih skupina i ostalih stanovnika sukladno prihvaćenim programima preventivne zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju odnosno kanton;
- 8) zdravstvenu zaštitu djece od rođenja, kao i djece za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama, odnosno studiranja na visokim školama, te sveučilištima koji su državljani Bosne i Hercegovine, s prebivalištem na teritoriju Federacije, ali najdulje do navršene 26. godine života, koji su zdravstveno osigurani kao članovi obitelji osiguranika ili su izvorni zdravstveni osiguranici sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju;
- 9) zdravstvenu zaštitu žena u svezi s planiranjem obitelji, kao i tijekom trudnoće, poroda i materinstva nakon poroda, bez obzira na status zdravstvenoga osiguranja žene, sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju;
- 10) zdravstvenu zaštitu osoba starijih od 65 godina, ukoliko nisu zdravstveno osigurane po nekoj drugoj osnovi, sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju;
- 11) zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom;
- 12) zdravstvenu zaštitu duševnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj život i život drugih osoba ili oštetiti materijalna dobra;
- 13) zdravstvenu zaštitu povratnika, raseljenih osoba i izbjeglica, kao i žrtava nasilja u zajednici koji nisu zdravstveno osigurani po nekoj drugoj osnovi, sukladno propisima koji uređuju status povratnika, raseljenih osoba i izbjeglica, kao i žrtava nasilja u zajednici;
- 14) zdravstvenu zaštitu materijalno neosiguranih osoba koje primaju materijalno osiguranje po propisima o socijalnoj skrbi i skrbi branitelja, kao i članova njihovih obitelji koji

nisu zdravstveno osigurani po nekoj drugoj osnovi, sukladno propisima o zdravstvenome osiguranju;

- 15) zdravstvenu zaštitu vjerskih službenika u vjerskim zajednicama;
- 16) zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Federaciji.

Sredstva potrebna za financiranje zdravstvene zaštite iz stavka 2. ovoga članka ostvaruju se iz: prihoda prikupljenih po osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje, sredstava proračuna kantona sukladno mogućnostima kantonalnog proračuna u kalendarskoj godini, iz sudjelovanja korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite, kao i iz drugih izvora, na način i pod uvjetima određenim zakonom.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, financiranje zdravstvene zaštite predviđene toč. 5, 6, 7. i 16. stavka 2. ovoga članka, u dijelu koji se odnosi na obveze Federacije, financira se iz federalnoga proračuna sukladno propisima o zdravstvenome osiguranju, kao i propisima o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.

Financiranje zdravstvene zaštite iz točke 15. stavka 2. ovoga članka vrši se sukladno posebnom zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Opseg, sadržaj i način ostvarivanja zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Vlada Federacije BiH odlukom, na prijedlog federalnoga ministra.

Vlada Federacije BiH dužna je obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije BiH), u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz stavka 6. ovoga članka.

Društvena briga za zdravlje na razini kantona i općine

Članak 13.

Društvena briga za zdravlje na razini kantona obuhvata mjere za osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na području kantona, i to:

- 1) donošenje zakona i podzakonskih akata iz mjerodavnosti kantona;
- 2) uređenje i vođenje zdravstvene politike i provođenje reforme iz oblasti zdravstva od interesa za područje kantona;
- 3) praćenje zdravstvenoga stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova na području kantona, kao i staranje o provođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti;
- 4) donošenje strateškoga plana zdravstvene zaštite za područje kantona;
- 5) stvaranje uvjeta za pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na području kantona;
- 6) uspostava sustava poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite;
- 7) osiguravanje palijativne njege za neizlječivo bolesne odnosno umiruće u suradnji sa ustanovama iz oblasti socijalne skrbi, karitativnim i drugim udrugama i pojedincima;
- 8) planiranje i ostvarivanje kantonalnog programa za očuvanje i zaštitu zdravlja od zagađenog životnog okoliša što je prouzročeno štetnim i opasnim tvarima u zraku, vodi i zemljištu, odlaganjem otpadnih tvari, opasnih kemikalija, izvorima jonizirajućih i nejonizirajućih zračenja, bukom i vibracijama na svome teritoriju, kao i vršenjem sustavnih ispitivanja životnih namirnica, predmeta opće uporabe, mineralnih voda za piće, vode za piće i drugih voda koje služe za proizvodnju i prerađivanje životnih namirnica i sanitarno-higijenske i rekreativne potrebe, radi utvrđivanja njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti i propisane kvalitete od interesa za kanton, sukladno programu mjera koje donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalnoga ministra i kantonalnoga ministra mjerodavnoga za zaštitu okoliša;

- 9) provođenje epidemiološke, zdravstveno-statističke, socijalno-medicinske i zdravstveno-ekološke djelatnosti, te unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti na području kantona;
- 10) provođenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje mjerodavnosti sukladno propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
- 11) sprječavanje pojave ovisnosti i liječenje s ciljem suzbijanja težih posljedica po zdravlje ovisnika;
- 12) ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja sukladno propisima o zdravstvenome osiguranju, te praćenje provođenja, zaštita i unapređenje tih prava;
- 13) organizacija i rad mrtvozorničke službe;
- 14) suradnja s humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima, komorama i udrugama na poslovima razvika zdravstvene zaštite na svome području.

Kanton osigurava sredstva za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, a koji obuhvata investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite za područje kantona koji utvrđuje vlada kantona, na prijedlog kantonalnoga ministra.

Odluku o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka, koja će biti temelj za planiranje potpora iz kantonalnoga proračuna, jednom godišnje donosi vlada kantona, uz usuglašen prijedlog kantonalnoga ministra i kantonalnoga ministra financija.

Kanton osigurava sredstva za ostvarivanje društvene brige za zdravlje iz stavka 1. ovoga članka u proračunu kantona sukladno zakonu.

Kanton može donijeti posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za kanton, a za koje nije donijet poseban program zdravstvene zaštite na federalnoj razini, sukladno svojim mogućnostima, te utvrditi cijene tih pojedinačnih usluga, odnosno programa.

Članak 14.

Društvena briga za zdravlje na razini općine obuhvata ocjenjivanje rada zdravstvenih ustanova i kvalitete zdravstvenih usluga, kao i osiguranje financijskih sredstava za unapređenje njihova rada i kvalitete zdravstvenih usluga sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima jedinice lokalne samouprave, sukladno posebnom Zakonu o načelima lokalne samouprave u Federaciji.

Društvena briga iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se kroz osnivanje zdravstvenoga vijeća na razini općine koje planira i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području jedinice lokalne samouprave, daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite za područje lokalne samouprave, predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, prati povrede prava pacijenata i poduzima mjere za unapređenje tih prava na svome području, te obavlja i druge poslove i zadaće sukladno propisima o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata.

Broj članova zdravstvenoga vijeća određuje se statutom općine.

U radu vijeća iz stavka 2. ovoga članka sudjeluju, u pravilu, predstavnici jedinice lokalne samouprave, pacijenata, mladih, komora iz oblasti zdravstva, stručnih udruga, udruga za zaštitu prava pacijenata, sindikata, zdravstvenih ustanova odnosno privatnih praksi, crvenoga križa s područja jedinice lokalne samouprave.

Društvena briga za zdravlje na razini poslodavca

Članak 15.

Mjere specifične zdravstvene zaštite koje mora osigurati poslodavac s ciljem stvaranja uvjeta za zaštitu zdravlja

uposlenika na radnome mjestu i poticanja zdravstveno odgovornog ponašanja usmjerene su na provođenje:

- 1) mjera za sprječavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti, sprječavanje ozljeda na radu i pružanje odgovarajuće prve pomoći;
- 2) mjera za zaštitu zdravlja uposlenika koji su na radnome mjestu izloženi posebnim opasnostima za zdravlje;
- 3) mjera zdravstvene zaštite propisanih posebnim propisima.

Radi provođenja mjera iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac organizira i osigurava iz svojih sredstava zdravstvenu zaštitu uposlenika koja obuhvata najmanje:

- 1) liječničke preglede radi utvrđivanja sposobnosti za rad po nalogu poslodavca;
- 2) provođenje mjera za sprječavanje i rano otkrivanje profesionalnih bolesti, bolesti u svezi s radom i sprječavanje ozljeda na radu;
- 3) preventivne preglede uposlenika (prethodne, periodične, kontrolne i ciljane preglede) u ovisnosti o spolu, uzrastu i uvjetima rada, kao i pojavu profesionalnih bolesti, ozljeda na radu i kroničnih bolesti;
- 4) sanitarne preglede radi zaštite uposlenika i ostalog stanovništva od zaraznih bolesti sukladno propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika i druge obvezatne zdravstvene preglede, sukladno zakonu;
- 5) upoznavanje uposlenika sa zdravstvenim mjerama zaštite na radu i njihovo obrazovanje u svezi sa specifičnim uvjetima, kao i na korištenje osobnih i kolektivnih zaštitnih sredstava;
- 6) osiguranje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim objektima u kojima se obavlja djelatnost od javnog interesa sukladno propisu o sanitarnom nadzoru, kao i osiguranje i provođenje općih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti sukladno propisu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
- 7) druge preventivne mjere (neobvezatna cijepljenja, neobvezatni sistematski pregledi), sukladno općem aktu poslodavca;
- 8) praćenje uvjeta rada i sigurnosti na radu, kao i procjene profesionalnih rizika radi unapređivanja uvjeta rada i ergonomske mjere, prilagodbom rada psihofiziološkim sposobnostima uposlenika;
- 9) praćenje obolijevanja, ozljeđivanja, odsutnosti s posla i smrtnosti, posebice od profesionalnih bolesti, bolesti u svezi s radom, ozljeda na radu i drugih zdravstvenih oštećenja koja utječu na privremenu ili trajnu izmjenu radne sposobnosti;
- 10) sudjelovanje u organizaciji režima rada i odmora uposlenika, kao i u procjeni nove opreme i novih tehnologija sa zdravstvenog i ergonomskog stanovišta;
- 11) provođenje mjera za unapređivanje zdravlja djelatnika izloženih zdravstvenim rizicima u tijeku procesa rada, uključujući i ocjenjivanje i upućivanje djelatnika uposlenika na posebno teškim i rizičnim poslovima na zdravstveno-preventivne aktivnosti i odmor;
- 12) ukazivanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radnome mjestu.

Društvena briga za zdravlje na razini pojedinca

Članak 16.

Pojedinac je dužan u granicama svojih znanja i mogućnosti uključiti se u društvenu brigu za zdravlje, kao i ozlijeđenom ili bolesnom u hitnom slučaju pružiti prvu pomoć i omogućiti mu dostupnost do najbliže zdravstvene ustanove.

Pojedinac je dužan čuvati sopstveno zdravlje, zdravlje drugih ljudi, kao i životnu i radnu okolinu.

Pojedinac je dužan sudjelovati u svim preventivno-zdravstvenim djelatnostima koje se provode u mjestima življenja i rada, a usmjerene su na unapređivanje i čuvanje zdravlja i sprječavanje bolesti.